

SONY®

Digitalni LCD TV prijemnik

Uputstvo za upotrebu

KDL-40E55xx	KDL-52W55 / 57xx
KDL-32E55xx	KDL-46W55 / 57xx
KDL-52V55 / 56xx	KDL-40W55 / 57xx
KDL-46V55 / 56xx	KDL-37W55 / 57xx
KDL-40V55 / 56xx	KDL-32W55 / 57xx
KDL-37V55 / 56xx	KDL-46WE5xx
KDL-32V55 / 56xx	KDL-40WE5xx

BRAVIA

Uvod

Zahvaljujemo na izboru Sony proizvoda. Pre upotrebe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i temeljno pročitate ovo uputstvo i da ga sa uvate za kasniju upotrebu.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja servisa i garancije, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili garancije.

Napomene o funkciji Digital TV

- Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV **DVB** radi se samo u zemljama ili područjima emitovanja DVB-T (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) digitalnog zemaljskog signala ili gdje je omogućen pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) kablovskom sistemu. Proverite kod svog davaoca usluga emituje li se DVB-T signal i u vašoj zemlji ili proverite da li njihov DVB-C kablovski sistem odgovara integrisanim funkcijama ovog TV prijemnika.
- Pružalac usluge kablovske TV može da naplati takve usluge, te je možda biti potreban vaš pristanak na takve uslove poslovanja.
- Iako je ovaj TV prijemnik usklađen sa DVB-T i DVB-C standardima, nije zagarantovana njegova kompatibilnost sa budućim DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim kablovskim prenosima.
- Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim zemljama/regijama, a DVB-C kablovske funkcije možda neće pravilno raditi kod nekih operatera.

Lista podržanih kablovskih provajdera potražite na web adresi:

<http://support.sony-evrope.com/TV/DVBC/>



- Slike koje se koriste o ovom uputstvu prikazuju model KDL-40V55xx ako nije navedeno drugačije.
- Oznaka "x" koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara brojkama koje označavaju boju uređaja.

Zaštitni znaci

DVB je registrovani zaštitni znak firme DVB Project.

HDMI, HDMI logotip i High Definition Multimedia Interface su zaštićeni znaci ili registrovani zaštićeni znaci firme HDMI Licensing LLC.

DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštitni znaci i/ili oznake usluga Digital Living Network Alliance.

GUIDE Plus+™ je (1) registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak, (2) proizveden uz licencu i (3) podložan različitim mehanizmima unarodnim patentima i prijavama za patente u vlasništvu ili sa licencom firme Gemstar-TV Guide International, Inc. i/ili njenih partnera.

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. I/ILI PARTNERI SE NI NA KOJI NAČIN NE MOGU SMATRATI ODGOVORNIMA ZA TAČNOST RASPOREDA PROGRAMA PREKO USLUGE GUIDE PLUS+. NI U KOM SLUČAJU SE GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. I/ILI NJENI PARTNERI NE MOGU SMATRATI ODGOVORNIMA ZA BILO KAKAV GUBITAK DOBITI, GUBITAK POSLA, NEPOSREDNU, POSEBNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU U VEZI ILI ZBOG UPOTREBE BILO KOJE INFORMACIJE, UREĐAJA ILI USLUGE KOJA SE ODNOSI NA GUIDE PLUS+™ SISTEM.

Proizvedeno prema licenci firme Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog-D su zaštitni znaci firme Dolby Laboratories.

"BRAVIA" i BRAVIA su zaštitni znaci firme Sony Corporation.

"XMB™" i "XrossMediaBar" su zaštićeni znaci firme Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DOLBY
DIGITAL PLUS

DLNA
CERTIFIED

GUIDE plus+
GEMSTAR

Napomena za korisnike u Republici Srbiji

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. Sony, odnosno njegov ovlašćeni zastupnik Sony Overseas S.A. Predstavništvo za Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa bitnim zahtevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Sadržaj

Uputstvo za brzi po etak	4
Sigurnosne informacije.....	8
Mere opreza.....	9
Tasteri na daljinskom upravlja u i ure aju/Indikatori.....	10
Gledanje TV programa	
Gledanje TV programa.....	15
GUIDE Plus+™ sistem* i Digital Electronic ProgrammeGuide (EPG)**	17
Upotreba Favourite liste	21
Upotreba dodatne opreme	
Dijagram povezivanja.....	22
Gledanje slika sa povezane opreme.....	24
Reprodukcija fotografija/muzike/video zapisa putem USB-a.....	25
Upotreba funkcije BRAVIA Sync sa Control for HDMI	27
Upotreba funkcija ku ne mreže	
Povezivanje na mrežu.....	28
Uživanje u AppliCastu	29
Uživanje u fotografijama/muzici/video zapisima putem mreže.....	30
Provera mrežne povezanosti.....	31
Podešavanje prikaza servera	31
Upotreba menija MENU	
Kretanje kroz Home meni TV-a (XMB™).....	32
Meni postavki TV-a	33
Dodatne informacije	
Postavljanje pribora (zidni nosa).....	45
Tehni ki podaci	48
U slu aju problema	51

Pre upotrebe TV prijemnika, pro itajte "Sigurnosne napomene" u ovom priru niku.
Sa uvajte ovaj priru nik za budu u upotrebu.

Uputstvo za brzi po etak

Pre upotrebe

Provera isporu enog pribora

Mrežni kabl (tip C-6)* (1) (sem za modele od 37"/32")

Postolje (1) i vijci (4) (sem za modele od 52")

Daljinski upravlja RM-ED016 (1)


Daljinski upravlja RM-ED012 (1) (samo KDL-46/40/37/32W5720/5730/5740)

Baterije veli ine AA (tip R6) (2)

* Nemojte uklanjati feritna jezgra.


Umetanje baterija u daljinski upravlja

Pritisnite i podignite poklopac.




1: Pri vrš ivanje postolja (osim za modele od 52")

- 1 Otvorite kutiju te izvadite postolje i vijke.
- 2 Postavite TV prijemnik na postolje. Pri tome pripazite na kablove.




- 3 Isporu enim vijcima pri vrstite TV prijemnik na otvore postolja ozna ene strelicama ↕.



- Za KDL-40E55/32E55xx možete postolje podesiti u viši položaj. Za detalje pogledajte letak "Kako promeniti visinu postolja".
- Kod upotrebe elektri nog odvija a, podesite silu pritezanja na približno 1,5 N•m (15 kgf•cm).


2: Povezivanje antene/Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera)

Povezivanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera) sa SCART priključnicom




Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

Povezivanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera) sa HDMI priključnicom




Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

3: Spremanje prevrtanja TV-a



- 1 Zavrnite vijak za drvo (promer 4 mm, nije priložen) u postolje TV prijmnika.
- 2 Zavrnite vijak (M5 x 20, nije priložen) u otvor na TV prijmniku.
- 3 Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju jakim vezom.

4: Povezivanje kablova




- Nemojte mrežni kabl da vezujete u snop sa drugim kablovima.

5: Početna podešavanja



- 1 Priklijučite TV prijemnik u zidnu utičnicu.
- 2 Podesite prekidač ENERGY SAVING SWITCH u položaj za uključivanje (str. 10) (samo KDL-46WE5/40WE5xx).
- 3 Pritisnite na TV prijemu. Kod prvog uključivanja TV prijemnika, na ekranu se pojavi izbor jezika.

4



Sledite uputstvo na ekranu.

Digital Auto Tuning: Kad odaberete "Cable", savetujemo vam da odaberete "Quick Scan" za brzo podešavanje. Podesite "Frequency" i "Network ID" prema informacijama koje ste dobili od uslužnog servisa kablovske TV. Ako nijedan kanal nije pronađen postupkom "Quick Scan", pokušajte da primenite "Full Scan" (jako to može da zahteva više vremena). Lista ovlašćenih kablovskih servisa potražite na web adresi: <http://support.sony-evrope.com/TV/DVBC/>

Programme Sorting: Želite li da promenite redosled analognih kanala, sledite korake iz odeljka "Razvrstavanje programa" (str 41).

Eco Preset: Ako ste odabrali "Yes", podešavanja za "Eco" se menjaju na preporučene vrednosti kako bi se smanjila potrošnja električne energije.

Podešavanje GUIDE Plus+™ sistema (samo kad je raspoloživ GUIDE Plus+™ sistem)*

* Uslovi podešavanja ove funkcije:

- gde postoji mogućnost digitalnog prijema.
- kad je odabrana opcija "Antenna" u "5: Početna podešavanja".

- 1 Unesite poštanski broj kraja u kojem živite tasterima



- Ako poštanski kôd sadrži manje od sedam cifara, unosite sa leve strane.

2 Izaberite jezik za GUIDE Plus+.

Ovaj korak se preskače ako je izabran jedan od sledećih jezika u "5: Postavke podešavanja": "English", "Deutsch", "Español", "Italiano", "Français" ili "Nederlands".

3 Preuzimanje GUIDE Plus+ podataka.

Postupak postavljanja podataka može da potraje nekoliko minuta, zato vas molimo da za to vreme ne pritisćate tastere na TV prijemniku i daljinskom upravljaču. Posle prvog preuzimanja TV lista, sva sledeća preuzimanja će se izvoditi automatski.




- Kanale možete takođe podesiti ručno (str. 41).

Podešavanje ugla gledanja TV-a

Ovaj TV se može podesiti unutar sledećih uglova.

Podešavanje levog i desnog ugla (zakretanje)




- Kod modela KDL-40E55/32E55xx je zakretanje onemogućeno kako ne bi prignje ili prste. Kako omogućiti zakretanje i pomeriti TV prijemnik u viši položaj pogledajte letak "Kako promeniti visinu postolja".

Odvajanje postolja sa TV prijemnika



- Skinite vijke označene strelicama ↑ na TV-u.
- Postolje ne odvajajte ni u kom slučaju, osim kad želite da TV montirate na zid.



Sigurnosne informacije

Instalacija/Podešavanje

Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu sa donjim uputstvom kako bi sprečili opasnost od požara, elektri nog udara ili štete i/ili povreda.

Instalacija

- TV prijemnik postavite blizu lako dostupne mrežne uti nice.
- Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
- Instalaciju na zid smeju da izvode samo stru na lica.
- Iz sigurnosnih razloga savetujemo da koristite Sony pribor, uklju uju i:
 - Zidni nosa SU-WL500
- Koristite vijke isporu ene sa zidnim nosa em kod pri vrš ivanja montažnih kuka na TV. Isporu eni vijci su izra eni tako da su dužine 8 do 12 mm mereno od površine za pri vrš enje montažne kuke. Promer i dužina vijaka razlikuje se zavisno o modelu zidnog nosa a. Upotrebom vijaka koji nisu deo isporuke možete izazvati ošte enje TV pre mnik, njegov pad, itd.


8 mm – 12 mm



Vijak (isporu en sa zidnim nosa em)
Montažna kuka
U vrš enje kuke na zadnjoj strani TV-a

Prenošenje


- Pre prenošenja TV prijemnika, razdvojite sve kablove.
- Za prenošenje TV prijemnika potrebne su dve ili tri osobe.
- Kod nošenja držite TV prijemnik kao što je prikazano na slikama desno. Nemojte LCD ekran izlagati pritiscima.
- Kod podizanja ili premeštanja TV prijemnika, vrstvo ga prihvatite za donju stranu.
- Prilikom prenošenja TV prijemnika, zaštitite ga od udara i vibracija.
- Kod prenošenja TV prijemnika na popravak ili kod preseleženja, zapakujte ga u originalnu ambalažu.



Ventilacija


- Nikada nemojte da prekrivate ventilacijske otvore na ku istu TV prijemnika i ne stavljajte nikakve predmete unutra.
- Ostavite slobodan prostor oko TV pre mnik kao što je prikazano na slici.
- Savetujemo da koristite Sony zidni nosa kako biste osigurali odgovaraju u ventilaciju.

Instalacija na zid



Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko ure aja.


Instalacija sa postoljem



Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko ure aja.

- Za ispravnu ventilaciju, te kako biste spre ili skupljanje prašine i prljavštine:
 - Ne postavljajte ure aj površnom ekrana okrenutom prema podlozi, ne instalirajte ga naopako, na zadnju stranu ili na bo nu stranu.
 - Ne stavljate TV ure aj na policu, tepih, krevet ili u vitrinu.
 - Ne pokrivate ure aj komadima tkanine, npr. zavesama ili predmetima kao što su novine, itd.
 - Ne postavljajte TV prijemnik kao što je prikazano na slici.

Protok vazduha je blokiran.



Mrežni kabl

Kablom i mrežnom uti nicom postupajte kao što je opisano, kako bi spre ili opasnost od požara, elektri nog udara ili štete i/ili ozleda:

- Koristite isklju ivo Sony mrežni kabl, ne koristite kablove ostalih proizvo a a.
- Gurnite utika do kraja u uti nicu.
- TV koristite isklju ivo na 220- 240 V AC napajanju.
- Prilikom povezivanja kabla, obavezno isklju ite mrežni kabl. Pazite da nogom ne zapnete i povu ete kabl.
- Isklju ite mrežni kabl pre premeštanja ili rada na TV-u.
- Držite mrežni kabl dalje od izvora toplote.
- Povremeno isklju ite i o istite mrežni utika . Utika pokriven prašinom može da nakupi vlagu zbog ega može do i do ošte enja izolacije, a time do opasnosti od požara.

Napomene

- Ne koristite isporu en mrežni kabl na drugoj opremi.
- Nemojte da prelamate, savijate ili uvr ete kabl. Može da do e do ošte enja izolacije oko provodnika ili prekida provodnika.
- Ne radite prepravke na mrežnom kablju.
- Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabl.
- Ne vucite kabl, ve prihvatite utika prilikom isklju ivanja iz mrežne uti nice.
- Ne povezujte previše ure aja na istu mrežnu uti nicu.
- Ne koristite labave mrežne uti nice.

Neprikladna upotreba

Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na mestima, okruženjima ili u okolnostima kao dole opisanim, kako biste spre ili nepravilnost u radu TV prijemnika, požar, elektri ni udar, štetu i/ili povrede.

Mesta:

Na otvorenim mestima (na direktnom delovanju sunca), na obali, na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim ustanovama, na mestima izloženima mehani kim vibracijama; blizu vode, kiše, vlage ili dima.

Okruženje:

Preterano topla, vlažna ili prašnjava mesta; mesta gde lako mogu da u u insekti u ure aj; blizu zapaljivih predmeta (sve a, itd.). TV prijemnik se ne sme izlagati kapanju ili prskanju. Ne stavljajte predmete napunjene vodom (na primer vaze) na TV prijemnik.

Okolnosti:

Ne rukujte ure ajem mokrim rukama; kad je otvoreno ku iste ure aja, ili sa priklju cima koje nije preporu io proizvo a . Isklju ite TV prijemnik iz mrežne uti nice i antene tokom olujnog nevremena.

Slomljeni delovi:

- Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo ekrana bi moglo da se razbije te da izazove ozbiljne povrede.
- Ukoliko površina TV ekrana pukne, ne dodirujte je dok ne isklju ite mrežni kabl. U suprotnom bi moglo da do e do elektri nog udara.

Kad nije u upotrebi

- Ukoliko ne planirate da koristite TV prijemnik duže vreme, TV prijemnik isklju ite iz napajanja radi o uvanja okoline i iz sigurnosnih razloga.
- TV prijemnik je isklju en iz napajanja tek nakon isklju ena mrežnog kabla.
- Me utim neki TV prijemnici su možda opremljeni funkcijom koja zahteva da budu u pripravnom stanju da bi pravilno funkcionirali.

Za decu

- Ne dopustite da deci da se penju na TV prijemnik.
- Sitne delove uvajate dalje od domašaja dece, kako ih ne bi slu ajno progutali.

U slu aju problema...

Isključite TV prijemnik i odmah ga isključite i iz napajanja u slu ajevima opisanim u nastavku.

Obratite se Sony ovlaštenom servisu kako bi ure aj proverio kvalifikovani tehni ar.

Kad:

- je ošte en mrežni kabl.
- je loš kontakt sa mrežnom uti nicom.
- je TV prijemnik ošte en, pošto je pao, udaren ili je nešto ba eno u njega.
- ukoliko te nost ili neki predmet dospe u otvore ure aja.

Mere opreza

Pra enje TV prijema

- Pratite program na TV-u pri umerenom svetlu, jer gledanje duže vreme pri slaboj rasveti optere uje o i.
- Kod koriš enja slušalica, podesite glasnost kako biste spre ili preterane promene u glasnosti, te spre ili ošte enja sluha.

LCD ekran

- Iako je LCD ekran izra en uz upotrebu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može da do i do pojave crnih ili ta kica u boji (crvenih, plavih ili zelenih). To je karakteristika LCD ekrana i ne predstavlja kvar.
- Nemojte pritiskati ili ogrebat prednji filtar i ne stavljajte nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slu aju može da bude neujedn aena ili se LCD ekran može oštetiti.
- Ako koristite TV prijemnik na hladnom mestu, slika može biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno sa porastom temperature.
- Ako na ekranu duže vreme stoje mirne slike, može do i do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon nekoliko trenutaka. Pojava obi no nestaje nakon nekoliko trenutaka.
- Ekran i ku ište TV prijemnika se zagrevaju tokom upotrebe. To je normalno.
- LCD TV prijemnik sadrži malu koli i nu te nog kristala. Neke fluorescentne sijalice ugra ene u ovaj TV prijemnik tako e sadrže živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.

Rukovanje i išenje površine ekrana/ku išta TV-a

Pri išenju, isključite TV prijemnik iz napajanja.

Kako bi spre ili propadanje materijala ili premaza ekrana, uzmite u obzir slede e.

- Prašinu sa površine ekrana/ku išta obrišite mekom tkaninom. Tvrdo-korniju ne isto u odstranite mekom tkaninom umo enom u rastvor blagoga deterdženta.
- Nikada ne upotrebljavajte abrazivne sun ere, kisela ilibazna sredstva za išenje, prašak za ribanje ili zapa-

ljiva sredstva kao: alkohol, benzin, razrije va ili insekticid. Upotreba takvih sredstava ili duži kontakt sa gumom ili vinilom može da ošteti površinu ekrana i ku ište.

- Kako bi se osigurala pravilna ventilacija, preporu ujem da usisava em povremeno o istite ventilacijske otvore.
- Ukoliko je mogu e da podesite nagib TV prijemnika, budite pažljivi kako se ne bi prevnuo sa postolja.

Dodatna oprema

Slika može da bude izobli ena ili zvuk da sadrži šum ako se TV prijemnik postavi u blizinu ure aja koji emituju elektromagnetno zra enje.

Baterije

- Prilikom umetanja baterija obratite pažnju na ispravan polaritet.
- Ne koristite razli ite vrste baterija istovremeno i ne mešajte stare i nove baterije.
- Iskoris ene baterije odložite na ekološki prihvatljiv na in. Neki krajevi imaju ure eno odlaganje baterija. Upoznajte se sa lokalnim propisima.
- Pažljivo rukujte daljinskim upravlja em. Ne ispuštajte ga i ne gazite po njemu, te ne prosipajte nikakvu te nost po njemu.
- Ne stavljajte daljinski upravlja na mesta blizu izvora toplote, na direktnu sun evu svetlost ili u vlažnu prostoriju.

Zbrinjavanje isluženog TV prijemnika



Odlaganje stare elektri ne i elektronske opreme (primerljivo u Evropskoj Uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ovaj znak na ure aju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ku im otpadom. Umesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mesto za sakupljanje i reciklažu elektri nog i elektronskog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spre i ete potencijalne negativne posledice na okolinu i ljudsko zdravlje koje ina e mogu nastati ukoliko se ure aj ne odloži na pravilan na in. Reciklaža materijala od kojeg je ure aj sastavljen doprinosi o uvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži proizvoda, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnicu gde ste kupili ure aj.



Odlaganje starih baterija (primerljivo u Evropskoj Uniji i ostalim evropskim državama

sa posebnim sistemima za odlaganje)


Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporu ena sa ovim proizvodom ne smije odlagati sa ku im otpadom. Pravilnim odlaganjem ovih baterija spre i ete potencijalne negativne posledice za okoliš i ljudsko zdravlje

koje ina e mogu imati utjecaja ukoliko se baterije ne odlože na pravilan na in. Recikliranje materijala pridonosi o uvanju prirodnih izvora. U slu aju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu povezanost sa unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju menjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mesto za recikliranje elektri ne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz ure aja. Predajte bateriju na sabirno mesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gde ste kupili ure aj.

Tasteri na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori

Tasteri na daljinskom upravljaču i TV-u

Za KDL-46/40/37/32W5720/5730/5740 pogledajte poseban letak.





Tasteri na TV-u imaju istu funkciju kao i tasteri na daljinskom upravljaču.

* U meniju TV-a i ti tasteri funkcionisati kao $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow/\odot$.



• Brojani taster 5, taster PROG +, AUDIO i \blacktriangleright imaju ispušnicu. Ova ispušnica služe kao referentne tačke tokom upotrebe TV-a.

Taster/Prekidač	Opis
1 TV I/O	Pritisnite za uključivanje TV-a i isključivanje iz pripravnog stanja.
2 (Napajanje)	Uključivanje ili isključivanje TV prijemnika.  <ul style="list-style-type: none"> • Za potpuno isključivanje TV-a iz napajanja (0 W, bez potrošnje), isključite TV, zatim isključite mrežni kabl iz zidne utičnice. • Kod modela KDL-46WE5/40WE5xx, TV možete takođe potpuno isključiti pomoću prekidača ENERGY SAVING SWITCH (str. 10).
3 ENERGY SAVING SWITCH (samo KDL-46WE5/40WE5xx)	Potpuno isključite TV. Međutim, ako je TV u pripravnim stanju kada ga isključite prekidačem ENERGY SAVING SWITCH (⊕), ponovno uključivanje prekidačem ENERGY SAVING SWITCH (•) i TV vratiti samo u pripravno stanje.  <ul style="list-style-type: none"> • Kada je TV isključen prekidačem ENERGY SAVING SWITCH, ne možete i da izvodite funkcije memorisanje podešenja sata, preuzimanje EPG-a ili ažuriranja softvera.



- 4 SCENE**
osim za KDL-46/
40/37/32
W5720
W5730
W5740)

Pritisnite za prikaz menija "Scene Select". Kad odaberete željenu opciju za scenu, automatski se podešava optimalni kvalitet zvuka i slike.

Pritisnite $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ za izbor opcije za scenu, a zatim pritisnite \odot .
Cinema: Postižu se slikovne scene sa doživljajem filmske reprodukcije i dinamičnim zvukom.

Photo: Postižu se slikovne scene koje verno reprodukuju teksturu i boje otisnute fotografije.

Sports: Postižu se slikovne scene koje omogućuju uživanje u realističnoj slici i zvuku kao na stadionu.

Music: Postižu se zvukovi i efekti koji omogućuju uživanje u dinamičnom istom zvuku kao na koncertu.

Game: Postižu se slikovne scene koje omogućuju maksimalno uživanje u igrama, uz vrhunski kvalitet slike i zvuka.

Graphics: Postižu se slikovne scene koje olakšavaju dugotrajno gledanje monitora i smanjuju naprezanje zahvaljujući jasnijem izgledu detalja slike.

Auto: Automatski se podešava optimalni kvalitet zvuka i slike prema ulaznom izvoru, iako kod nekih povezanih uređaja možda neće biti nikakvog utinka.



- Kad uključite Theatre Mode (str. 13), "Scene Select" se automatski prebacuje na "Cinema".

5 AUDIO


U analognom modu: Pritisnite za promenu dual sound na mono (str. 37).

U digitalnom modu: Pritisnite za promenu jezika koji se koristi za trenutno gledani program (str. 42).


6 $\text{i+}/?$ (Info/Otkrivanje teksta)







Svakim pritiskom tastera, prikaz se menja na sledeći i na in:

U digitalnom modu: Detalji o tekućem programu → Detalji o sledećem programu
U analognom modu: Broj tekućeg kanala i na in prikaza → Prikaz trenutnog vremena
U teletekst modu: Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori u kvizovima) (str. 16).








7	↔/↕/↔/↕/⊙	<p>Pritisnite ↔/↕/↔/↕ za pomak kursora na ekranu. Pritisnite ⊙ za odabir/potvrdu ozna ene opcije.</p> <p>Kod reprodukcije fotografije: Pritisnite ⊙ za pauzu/pokretanje slideshow prikaza. Pritisnite ↔/↕ za odabir prethodne datoteke. Pritisnite ↕/↔ za odabir slede e datoteke. Kod reprodukcije muzi ke/video datoteke: Pritisnite ⊙ za pauzu/pokretanje reprodukcije. Pritisnite i zadržite ↔/↕ za brzo pretraživanje prema napred/nazad, zatim otpustite taster na mestu na kojem želite nastaviti reprodukciju. Pritisnite ↕ za pokretanje reprodukcije od po etka teku eg zapisa. Pritisnite ↕ za prelaz na slede i zapis.</p>
8	OPTIONS	<p>Pritisnite za prikaz liste koja sadži "Device Control" ili pre ice do nekih menija. Pomo u menija "Device Control" možete upravljati opremom koja je kompatibilna sa funkcijom "Control for HDMI".</p> <p>Opcije u popisu variraju zavisno od povezanog izvora.</p>
9	HOME	<p>Pritisnite za prikaz Home menija TV-a (str. 32).</p>
10	Tasteri u boji	<p>Kad su raspoloživi tasteri u boji, na ekranu se prikazuje funkcijski vodi .</p>
11	Broj ani tasteri	<p>U TV modu: Pritisnite za odabir kanala. Za kanale preko 10, pritisnite slede u cifru brzo. U teletekst modu: Pritisnite za unos broja stranice.</p>
12	♥(Favourite)	<p>Pritisnite za prikaz odre ene Favourite liste (str. 21).</p>
13	PROG +/-/ ⏪/⏩	<p>U TV modu: Odabir slede eg (+) ili prethodnog (-) kanala</p> <p>U teletekst modu: Odabir slede e (⏪) ili prethodne (⏩) stranice.</p>
14	⋮ (Postavke titlova)	<p>Pritisnite za promenu jezika titlova (str. 42) (samo u digitalnom na inu).</p>
15	🔇 (Isklju enje zvuka)	<p>Pritisnite za isklju enje zvuka. Pritisnite ponovo za uklju enje zvuka.</p> <p>💡</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pripravnom stanju, ako želite uklju iti TV bez zvuka, pritisnite ovaj taster.
16	🔊 +/- (Glasno a)	<p>Pritisnite za podešavanje glasno e.</p>
17	☰ (Tekst)	<p>Pritisnite za prikaz tekstualnih informacija (str. 15).</p>




<p>18  RETURN</p>	<p>Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu prikazanog menija. Kod reprodukcije fotografije ili muzi ke/video datoteke: Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije. (Povratak na prikaz liste datoteka ili foldera.)</p>
<p>19  GUIDE (EPG)</p>	<p>Pritisnite za prikaz Digital Electronic Programme Guide (EPG) (str. 20).</p>
<p>20 DIGITAL</p>	<p>Pritisnite za prikaz zadnjeg gledanog digitalnog kanala. Kod gledanja slika sa povezane opreme: Pritisnite za povratak na normalan na in rada TV-a.</p>
<p>21 ANALOG</p>	<p>Pritisnite za prikaz zadnjeg gledanog analognog kanala. Kod gledanja slika sa povezane opreme: Pritisnite za povratak na normalan na in rada TV-a.</p>
<p>22 BRAVIA Sync</p>	<p>: Možete rukovati BRAVIA Sync kompatibilnim ure ajima povezanim na TV. SYNC MENU: Prikazuje meni povezanog HDMI ure aja. Za vreme prikaza menija drugih ure aja ili TV slike, kad pritisnete taster, prikazuje se "HDMI Device Selection". THEATRE: Možete uklju iti ili isklju ititi Theatre Mode. Ako je Theatre Mode uklju en, automatski se podešava optimalni kvalitet zvuka (ako je TV povezan na audio sistem pomo u HDMI kabla) i kvalitet slike koji odgovaraju filmskim sadržajima.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako isklju ite TV prijemnik, Theatre Mode se tako e isklju uje. • Kad promenite podešenje za "Scene Select", Theatre Mode se automatski isklju i. • Funkcija "Control for HDMI" (BRAVIA Sync) je raspoloživa samo kod povezi vanja Sony ure aja koji imaju BRAVIA Sync ili BRAVIA Theatre Sync logotip ili su kompatibilni sa Control for HDMI.
<p>23  (Odabir ulaza/Zadržavanje teksta)</p>	<p>U TV modu: Pritisnite za prikaz liste ulaznih signala. U teletext modu: Pritisnite za zadržavanje trenutno prikazane stranice.</p>
<p>24  (Format ekrana)</p>	<p>Pritisnite za promenu formata ekrana (str. 16).</p>

Ure aj





Stavka	Opis
1 Svetlosni senzor	Ne pokrivajte senzor jer mu time možete poremetiti rad (str. 34).
2 Senzor daljinskog upravlja a	Prima signale sa daljinskog upravlja a. Ne stavljajte ništa preko senzora. Senzor možda ne e raditi pravilno.
3   (Isklju ivanje slike/ Indikator tajmera)	Svetli zeleno kad odaberete "Picture Off" (str. 33). Svetli narandžasto ako ste podesili tajmer (str. 20, 33).
4  (Pripravno stanje)	Svetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.
5  (Napajanje)	Svetli zeleno dok je TV prijemnik uklju en.
6 Senzor prisutnosti (samo KDL-46WE5/40WE5xx)	Ne pokrivajte senzor jer mu time možete poremetiti rad (str. 33).

O funkcijskom vodi u na ekranu TV-a.




Funkcijski vodi


Primjer: Pritisnite  ili  RETURN (pogledajte 7 (str. 12) ili 18 (str. 13)).

Funkcijski vodi daje uputstvo o upravljanju TV-om pomo u daljinskog upravlja a i prikazuje se u dnu ekrana. Koristite tastere daljinskog upravlja a prikazane u funkcijskom vodi u.



Gledanje TV programa

Gledanje TV programa



- 1 Pritisnite  na TV prijemniku kako biste ga uklju ili.

Kad se TV ne može uklju iti, podesite prekida ENERGY SAVING SWITCH u položaj za uklju enje (str. 10) (samo KDL-46WE5/40WE5xx).

Kad je TV prijemnik u pripravnim stanju (indikator  (standby) na prednjoj strani TV prijemnika svetli crveno), pritisnite  na daljinskom upravlja u kako biste uklju ili TV.

- 2 Pritisnite **DIGITAL** za uklju ivanje digitalnog na ina ili pritisnite **ANALOG** za uklju ivanje analognog na ina.










Dostupni kanali ovise o odabranom na inu.

- 3 Broj anim tasterima ili tasterom **PROG +/-** odaberite TV kanal.


Za odabir digitalnog programa pomo u digitalnog elektronskog programskog vodi a (EPG) (str. 20).

U digitalnom modu

Nakratko se prikazuje informacijski trak. Trak može sadržati slede e ikone.



-  : Interaktivna usluga je raspoloživa (MHEG Digital Text)
-  : Interaktivna usluga je raspoloživa (MHEG Digital Text)
-  : Radio usluga
-  : Kodirani/pretplatni programi
-  : Zvuk dostupan na više jezika
-  : Dostupni titlovi
-  : Dostupni titlovi za osobe ošte ena sluha
-  : Preporu ena dob gledaoca (od 4 do 18 godina)
-  : Parental Lock


Pristup digitalnom teletekstu

Mnoge postaje pružaju uslugu digitalnog teleteksta Digitalni teletekst nudi grafi ki bogatije sadržaje u usporedbi sa analognim teleteksom. Odaberite digitalni kanal koji emituje digitalni teletekst, zatim pritisnite .



Kad postaja ima poseban kanal za digitalni teletekst, odaberite taj kanal za pristup digitalnom teletekstu.

Za kretanje po digitalnom teletekstu sledite uputstvo na ekranu.



Za izlazak iz digitalnog teleteksta pritisnite  **RETURN**. Za kretanje pritisnite .


Za odabir opcija pritisnite  i broj ane tastere. Za pristup pre icama pritisnite odgovaraju i taster u boji.


Pristup analognom teletekstu

U analognom modu pritisnite . Svakim pritiskom tastera , na ekranu TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:






Teletekst i TV slika → Teletekst → Isključivanje prikaza teleteksta

Stranicu odaberite brojem animiranim tasterima ili tipkom /.


Želite li zadržati stranicu, pritisnite .

Za prikaz skrivenih informacija pritisnite .




- Možete takođe prije i direktno na određenu stranicu odabirom broja stranice prikazanog na ekranu. Pritisnite  i // za odabir broja stranice, a zatim pritisnite .
- Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem delu stranice teleteksta, stranicama možete pristupiti brzo i jednostavno (Fastext). Za pristup željenoj stranici pritisnite odgovarajuću u obojeni taster.

Ručno prilagođavanje formata slike


Pritisnite  više puta za odabir željenog formata slike.

Smart*




Povećava srednji deo slike. Levi i desni rub slike se proširuju kako bi se ispunio 16:9 ekran.

4:3



Prikaz 4:3 slike u njenoj originalnoj veličini. Sa strane se prikazuju crne pruge kako bi slika ispunila 16:9 ekran.

Wide




Prikaz široke slike (16:9) u pravilnim proporcijama.

Zoom*





Prikaz cinemascope (letter box format) slike u pravilnim proporcijama.

14:9*



Prikaz slike formata 14:9 u pravilnim proporcijama. Na ekranu se vide i crne pruge.

* Možete podesiti vertikalni položaj slike. Za pomak slike nagore/nadolje pritisnite / (na primer, kako biste italitali titlove).



- U "Smart" načinu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili donjem delu slike možda se neće videti. U tom slučaju podesite "Vertical Size" u meniju "Screen" (str. 37).



- Kad je "Auto Format" (str. 37) podešen na "On", TV prijemnik će automatski odabrati najbolji format koji odgovara prijemu programa.
- Ako se slike sa signalom 720p, 1080i ili 1080p prikazuju sa crnim prugama u rubovima ekrana, odaberite "Smart" ili "Zoom" kako biste ih podesili.

GUIDE Plus+™ sistem* i Digital Electronic Programme Guide (EPG)**

* Uslovi podešavanja ove funkcije:

- gde postoji mogu nost digitalnog prijema.
- kad je odabrana opcija "Antenna" u "5: Po etna podešavanja".

**Ova funkcija možda ne e biti dostupna u nekim državama/regijama.

GUIDE Plus+ je potpuno funkcionalan samo ako je raspoloživ digitalan prijem GUIDE Plus+ podataka. Proverite na Internet stranici sistema GUIDE Plus+ je li DTT GUIDE Plus+ ve raspoloživ u vašoj zemlji.




Savetujemo vam da pri upotrebi sistema GUIDE Plus+ isklju ite TV tasterom za pripravno stanje na daljin-
skom upravlja u, ne tasterom za isklju enje na TV-u, kako bi se mogle ažurirati informacije o programu.

Upotreba GUIDE Plus+ sistema

GUIDE Plus+ sistem koristite kako biste pronašli emisiju koju želite da gledate. Ova funkcija omo-
gu uje vam traženje emisija prema programskim kategorijama i klju noj re i. GUIDE Plus+
program pruža informacije o TV emisijama za do 8 dana. Za upotrebu ove usluge treba da izvedete
po etno podešavanje sa stranice 6.

Komponente GUIDE Plus+ sistema



- Prikazana slika razlikuje se zavisno od države/regije.
- Informacijske prozore ne popunjava Sony, ve partner.
- Funkcija kartica menja se sa položajem kursora i podešavanju.

1 Pritisnite GUIDE.

2 Izvedite željeni postupak prema slede oj tablici ili prema uputstvu sa ekrana.


Za	Uinite sledeće
Gledanje programa	<p>Pritisnite /// za odabir programa, a zatim pritisnite .</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Informacije o emisiji će se prikazati u informacijskom delu. • Pritisnite za pristup proširenom informacijskom delu za opširan sadržaj. • Pri listanju stranica liste možete koristiti PROG+/-. <p>Pritisnite BRAVIA Sync / za prelazak na sledeći i dan ili jedan dan unazad.</p>
Isključenje vodiča	<p>Pritisnite GUIDE.</p>
Odabir programa koji će se prikazati na ekranu automatski kad započne sa emitovanjem – Reminder	<p>Pritisnite /// za odabir budućeg programa kojeg želite prikazati, a zatim pritisnite zelenu taster.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Za poništavanje podsetnika, pritisnite crveni taster kad je označen "Reminder" (podsetnik) ili upotrebite "Schedule" u traci menija. • Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se uključiti kad program treba da započne.
Traka menija	<p>Pritisnite više puta za pristup traku menija.</p> <p>Pritisnite / za odabir područja. ("Grid", "Search", "My TV", "Schedule" i "Set-up")</p> <p>Možete pogledati programe ili podesiti podsetnik u "Grid" području.</p>
Pretraživanje programa – Search	<p>Možete brzo i jednostavno pronaći emisije koje želite pogledati ili možete podesiti podsetnik (npr. Sport) ili potkategoriju (npr. Football) programa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Označite "Search" u traci menija, zatim samo jedanput pritisnite . 2 Pritisnite /// za odabir kategorije ili potkategorije, a zatim pritisnite .
Pretraživanje po vlastitim ključnim rečima – My Choice	<p>Osim standardnih kategorija i potkategorija, možete podesiti vlastite ključne reči.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Označite "My Choice" u području "Search" na traku menija. 2 Pritisnite žuti taster kako biste dodali ključnu reč, zatim se prikazuje virtuelna tastatura. 3 Pomoću virtuelne tastature unesite ključnu reč. 4 Potvrdite zelenim tasterom. 5 Ključna reč koju ste uneli prikazuje se u "My Choice". 6 Odaberite svoju ključnu reč i pritisnite za potvrdit traženja prema njoj.

Za	Uinite slede e
Podešavanje profila i dobijanje preporuka prema svojim preferencijama – My TV	<p>Podru je "My TV" omogu tije podešavanje li nog profila. Li ni profil možete definisati prema kanalima, kategorijama i/ili klju nim re ima.</p> <p>"My TV" podru je daje vam brzo i jednostavno preporuke kako biste pronašli vama zanimljive sadržaje ili podesili podsetnik.</p> <p>Podešavanje vlastitog profila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ozna ite "My TV" u traci menija i pritisnite zeleni taster za podešavanje svog profila. 2 Pritisnite ⇄ za odabir kanala, kategorija ili klju nih re i. 3 Pritisnite žuti taster za dodavanje kanala, kategorije ili klju ne re i svom profilu. 4 Pritisnite ⇄/⇄/⇄/⇄ za odabir kanala, kategorije ili klju ne re i, a zatim pritisnite ☺. 5 Ponovite korake 2 – 4 za dodavanje još opcija. 6 Pritisnite ☺ za aktivaciju svog profila. <p>☺</p> <ul style="list-style-type: none"> • Možete izvoditi brisanje ili editovanje crvenim i zelenim tasterom.
Brisanje i editovanje podsetnika – Schedule	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ozna ite "Schedule" u traci menija. 2 Pritisnite ⇄/⇄ za brisanje ili editovanje crvenim i zelenim tasterom. <p>☺</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kad nije podešen nijedan podsetnik, prikazuje se "No programmes". Pritisnite ⇄ za ozna avanje u estalosti – "Frequency" (npr. jednom tjedno) ili "Timing" (npr. vreme podsetnika:10 minuta ranije). Ova podešenja možete promeniti pritiskom tastera u boji.
Konfiguriranje GUIDE Plus+ sistema prema vlastitoj situaciji – Set-up	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ozna ite "Set-up" u traci menija. 2 Pritisnite ⇄/⇄ za odabir slede ih opcija koje želite konfigurirati. <p>"Personal Preferences": Možete promeniti jezik menija i vreme podsetnika te podesiti preuzimanje podataka preko no i.</p> <p>"Start Installation Sequence": Ova funkcija pruža lak na in za restartanje instalacije od po etka. To e izbrisati sve vaše trenutne TV Listing podatke.</p> <p>"Manual Data Download": Ažurirajte svoje TV liste odmah. Ako je vaš TV isklju en kroz nekoliko dana, TV liste se ne e ažurirati automatski. U tom slu aju koristite ovu funkciju kako biste ažurirali TV liste.</p> <p>Prozor "GUIDE Plus+ System Information": Prikažite informacije GUIDE Plus+ sistema. Ovaj prozor sadrži nekoliko vrednosti koje su od koristi u slu aju problema.</p>

Upotreba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG)




- 1 U digitalnom načinu, pritisnite **GUI**.
- 2 Izvedite željeni postupak prema sledećoj tablici ili prema uputstvu sa ekrana.

Za	Uinite sledeće
Gledanje emisije	Pritisnite $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir programa, a zatim pritisnite \odot .
Isključenje EPG-a	Pritisnite GUI .
Razvrstavanje informacija o programu po kategorijama – Category list	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pritisnite plavi taster. 2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir kategorije, zatim pritisnite \odot. Naziv kategorije (npr. "News") sadržava sve kanale koji odgovaraju odabranoj kategoriji.
Odabir programa koji će se prikazati na ekranu automatski kad započne sa emitovanjem – Reminder	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pritisnite $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir budućeg programa koji želite prikazati, a zatim pritisnite Ⓜ. 2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir opcije "Reminder", zatim pritisnite \odot. Indikator \odot se prikazuje uz informacije o programu. Na prednjoj strani TV-a svetli narandžasto indikator Ⓜ. <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se uključiti kad program treba da započne.
Isključenje podsetnika – Cancel Tajmer	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pritisnite Ⓜ. 2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir opcije "Tajmer list", zatim pritisnite \odot. 3 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir programa koji želite otkazati, a zatim pritisnite Ⓜ. 4 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir opcije "Cancel Tajmer", zatim pritisnite \odot. Prikazuje se prozor za potvrdu poništenja programa. 5 Pritisnite \leftarrow/\rightarrow za odabir "Yes", a zatim pritisnite \odot.


Upotreba Favourite liste











Lista omiljenih analognih programa



Omiljeni analogni programi

Funkcija Favourite omogućuje vam odabir programa sa liste koji može sadržati do 16 omiljenih kanala prema vašem izboru.

- 1 U analognom modu, pritisnite .
- 2 Izvedite željeni postupak prema sledejoj tablici ili prema uputstvu sa ekrana.


Za	Uinite sledeće
Gledanje kanala	Pritisnite  .
Isključivanje Favourite liste	Pritisnite  .
Dodavanje tekućeg kanala u Favourite listu	Pritisnite  za odabir opcije "Add to Favourites", zatim pritisnite  .
Uklanjanje kanala iz Favourite liste	<ol style="list-style-type: none">1 Pritisnite  za odabir opcije "Edit Favourites", zatim .2 Pritisnite  za odabir broja kanala, zatim pritisnite .3 Pritisnite  za odabir opcije "-", zatim pritisnite .








Omiljeni digitalni programi



Lista omiljenih digitalnih programa

Možete sastaviti do četiri liste omiljenih kanala.


- 1 U digitalnom modu pritisnite .
- 2 Izvedite željeni postupak prema sledejoj tablici ili prema uputstvu sa ekrana.

Za	Uinite sledeće
Dodavanje ili brisanje kanala iz Favourite liste	<ol style="list-style-type: none">1 Pritisnite plavi taster. Prijeite na korak 2 kad dodajete kanale prvi puta ili kad je Favourite lista prazan.2 Pritisnite žuti taster za odabir Favourite liste koji želite editovati.3 Pritisnite / za odabir kanala koji želite dodati ili ukloniti, a zatim pritisnite .
Gledanje kanala	<ol style="list-style-type: none">1 Pritisnite žuti taster za odabir Favourite liste.2 Pritisnite  za odabir kanala, zatim pritisnite .
Brisanje svih kanala iz Favourite liste	<ol style="list-style-type: none">1 Pritisnite plavi taster.2 Pritisnite žuti taster za odabir Favourite liste koji želite editovati.3 Pritisnite plavi taster.4 Pritisnite  za odabir "Yes", a zatim pritisnite .

Upotreba dodatne opreme


Dijagram povezivanja

Na ovaj uređaj možete povezati širok raspon dodatne opreme.



Povezivanje audio-video opreme (redom po kvalitetu, od više prema nižoj)

Povezivanje na	Povezivanje pomoću	Opis
5, 9, 11 HDMI IN 1, 2, 3 ili 4	HDMI kabl	Digitalni video i audio signali ulaze iz povezane opreme. Tako e, kad povežite opremu kompatibilnu sa funkcijom "Control for HDMI", podržana je komunikacija sa tom opremom (str. 40). Ako oprema ima DVI priključnicu, povežite DVI priključnicu na HDMI IN 1 priključnicu putem DVI-HDMI adaptera (opcija), i povežite audio izlazne priključnice na HDMI IN 1 audio ulaze.



- Koristite samo HDMI kabl na kojemu se nalazi HDMI logo. Savetujemo vam upotrebu Sony HDMI kabla (tipa high speed).
- Kod povezivanja audio sistema kompatibilnog sa funkcijom "Control for HDMI", povežite ga tako e na DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) priključnicu.

Povezivanje na	Povezivanje pomoću	Opis
3 COMPONENT IN	Komponentni video kabl, audio kabl	
2 AV1 AV2	SCART kabl	Kad povežete dekoder, TV prijemnik šalje kodirane signale na dekoder, a dekoder dekodira te signale pre njihovog izlaska.
12 AV3 i AV3	Kompozitni video kabl	Kod povezivanja mono opreme, povežite na AV3 L priključnicu.

Povezivanje audio/prenosne opreme




Povezivanje na	Povezivanje pomoću	Opis
1	Audio kabl	Zvuk sa TV-a možete slušati na povezanoj Hi-Fi audio opremi.
4 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Optički audio kabl	
8 USB	USB kabl	Možete uživati u fotografijama ili muzičkim/video datotekama smeštenim na Sonyjev digitalni fotoaparati ili kamkorder (str. 25).


Povezivanje druge opreme

Povezivanje na	Povezivanje pomoću	Opis
6 PC IN	PC kabl sa feritnim jezgrom, audio kabl	Preporučuje se upotreba kabla za računalo sa feritnim jezgrom, kao što je "Connector, D-sub 15" (ref. 1-793-504-11, dostupno u Sony servisu) ili ekvivalentan.
7 LAN	LAN kabl	Možete uživati u sadržajima smeštenim na DLNA-kompatibilne uređaje putem mreže (str. 28).
10 CAM (Conditional Access Module)		Omogućuje pristup plaćenim TV uslugama. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz CAM karticu. Za korišćenje CAM kartice, izvadite "lažnu" karticu iz CAM otvora, zatim isključite TV i umetnite svoju CAM karticu u otvor. Kad ne koristite CAM karticu, savetujemo da "lažnu" karticu ubacite i ostavite u otvoru. • CAM nije podržan u svim državama/područjima. Proverite kod ovlašćenog dobavljača.
13 Slušalice		Zvuk sa TV-a možete slušati pomoću slušalica.

Gledanje slika sa povezane opreme

Uključite povezanu opremu te postupite na sledeći način.

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite  za odabir željenog izvora te pritisnite .



Kod opreme povezanoj na Scart priključnici pomoću 21-pinskog scart kabla

Započnite reprodukciju na priključenoj opremi. Slika iz priključene opreme se prikazuje na ekranu.

Kod videorekordera sa automatskim podešavanjem



U analognom modu, pritisnite **PROG +/-** ili broj anim tastera za odabir video kanala.

Gledanje istovremeno dveju slika – PAP (Picture and Picture)

Na ekranu možete istovremeno gledati dve slike (spoljni ulaz i TV program).




• Ta funkcija nije dostupna za ulaz signala sa računara.

- 1 Pritisnite **OPTIONS**.
- 2 Pritisnite  za odabir opcije "PAP", zatim pritisnite .



Slika iz povezanoj opreme je prikazana na levoj strani, a TV program na desnoj strani ekrana.

- 3 Broj anim tasterima ili tasterom **PROG +/-** odaberite TV kanal.


Za povratak na normalan TV na in Pritisnite  **RETURN**.

Gledanje istovremeno dveju slika – PIP (Picture in Picture)


Na ekranu možete istovremeno gledati dve slike (spoljni ulaz i TV program).

- 1 Pritisnite **OPTIONS**.
- 2 Pritisnite  za odabir opcije "PIP", zatim pritisnite .


Slika iz povezanog računara unara je prikazana u punoj veličini, a TV program je prikazan u gornjem desnom uglu.

Tasterima  možete promeniti položaj prikaza TV programa.

- 3 Broj anim tasterima ili tasterom **PROG +/-** odaberite TV kanal.



Za povratak na normalan TV na in Pritisnite  **RETURN**.






• Zvuk možete isključiti pritiskom tastera .





Reprodukcija fotografija/ muzike/video zapisa putem USB-a

Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji datoteka fotografija/muzike/video zapisa smeštenim u Sony digitalne fotoaparate ili kamkordere putem USB kabla ili USB ure aja za memorisanje.

- 1 Povežite podržani USB ure aj na TV.
- 2 Pritisnite HOME.
- 3 Pritisnite   za odabir "Photo", "Music" ili "Video".

- 4 Pritisnite   za odabir USB ure aja, zatim pritisnite .


Pojavi se lista datoteka ili foldera. Za prikaz liste sa slicama, pritisnite žuti taster dok je prikazana lista.

- 5 Pritisnite   za odabir datoteke ili foldera, zatim pritisnite .
Ako ste odabrali folder, odaberite datoteku, zatim pritisnite .
Reprodukcija počinje.

Automatski počinje reprodukcija fotografija

TV automatski počinje reprodukciju fotografija kad je uključite se na njegovu USB priključnicu spoji i uključite digitalni fotoaparati ili drugi ure aj na koji su memorisane datoteke fotografija (str. 39).













- Dok TV pristupa podacima na USB ure aj, obratite pažnju na sledeće:
 - Nemojte isključivati TV ili povezani USB ure aj.
 - Nemojte odvezivati USB kabl.
 - Nemojte odvezivati USB ure aj.Mogli bi se oštetiti podaci na USB ure aj.
- Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzovati oštećenja ili gubitak podataka na mediju za snimanje, nastalih usled nepravilnosti u radu bilo kojeg ure aja povezanog na TV.
- Reprodukcija ne počinje nakon povezivanja digitalnog fotoaparata ili drugog ure aja na USB priključnicu.
- Možete registrovati pozadinsku muziku koja će se reprodukovati tokom slideshow-a pri upotrebi opcije  Photo tako da pritisnete OPTIONS i zatim odaberete "Add to Slideshow" pri reprodukciji muzike.

- USB reprodukcija je podržana za sledeće formate datoteka fotografija:
 - JPEG (datoteke JPEG formata sa ekstenzijom ".jpg" usklađene sa DCF 2.0 ili Exif 2.21 standardom)
 - RAW (datoteke ARW/ARW 2.0 formata sa ekstenzijom ".arw." Samo za pregledavanje.)
- USB reprodukcija je podržana za sledeće formate muzičkih datoteka:
 - MP3 (datoteke sa ekstenzijom ".mp3" koje nemaju zaštitu)
- USB reprodukcija je podržana za sledeći format video datoteka:
 - MPEG1 (datoteke sa ekstenzijom ".mpeg")
- Za prikaz naziva datoteke i foldera raspoloživ je samo engleski jezik.
- Kad povežete Sony digitalni fotoaparati, podesite USB mod fotoaparata na Auto ili Mass Storage. Za više informacija o USB povezivanju, pogledajte uputstvo isporučeno sa vašim fotoaparatom.
- Proverite sledeću Internet stranicu za najnovije informacije o kompatibilnim USB ure ajima. <http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/>

Za prikaz fotografije — Picture Frame

Funkcija omogućuje prikaz fotografija na ekranu određeno vreme. Nakon isteka podešenog vremena, TV prijemnik se automatski isključuje u pripravno stanje.

- 1 Odaberite fotografiju.
Možete odabrati fotografiju sa povezanog USB ure aja ili prethodno podešeni folder sa slikama. Detalje o odabiru fotografije potražite na str. 25.
- 2 Pritisnite OPTIONS dok je prikazana odabrana fotografija, zatim pritisnite   za odabir "Picture Frame Image" te pritisnite .
- 3 Pritisnite  više puta za povratak u meni Home.
- 4 Pritisnite   za odabir "Photo", zatim odaberite "Picture Frame" i pritisnite .
TV se prebacuje u Picture Frame mod i na ekranu je prikazana odabrana fotografija. Za podešavanje dužine prikaza fotografije pritisnite OPTIONS i zatim odaberite "Duration" te pritisnite . Potom odaberite trajanje i pritisnite .
Na ekranu se prikaže broj .
Za povratak na XMB™ pritisnite .



- Ako se odabere fotografija iz USB uređaja, on mora ostati povezan na TV.
- Ako se aktivira "Sleep Tajmer", TV se automatski isključuje u pripravno stanje.

Za prikaz fotografije sa lokacijom na karti

Kad koristite digitalni fotoaparata koji je opremljen GPS funkcijom, moguće je prikazati fotografiju sa kartom koja pokazuje mesto njenog snimanja upotrebom GPS funkcije za beleženje geografske dužine i širine. Budući da se informacije za kartu preuzimaju sa odgovarajućih Internet stranice, TV treba da bude povezan na mrežu (str. 28).

- 1 Odaberite fotografiju (str. 25).
- 2 Za zumiranje/odzumiranje na karti, pritisnite zeleni/crveni taster.
Za promenu položaja prikaza karte na TV ekranu, pritisnite više puta plavi taster.



- Budući da Internet karte omogućuju trećoj strani, ova usluga se može promeniti ili prekinuti bez prethodnog obaveštavanja korisnika.
- Položaj prikazan na karti može se razlikovati zavisno od uređaja kojim je fotografija snimljena.
- Ako TV nije povezan na Internet ili je Internet stranica sa kartama prestala sa radom, moguće je samo prikaz karte u velikoj razmeri na kojem se ne može izvoditi zumiranje/odzumiranje.



- Kartu se može prikazati ako Exif podaci fotografije sadrže informacije o datumu, te su pomoću Sony GPS uređaja snimljene prateće informacije o geografskoj dužini i širini ("Log files"). Primene sledeći postupak.
- 1 Povežite GPS uređaj na USB priključnicu.
 - 2 Pritisnite HOME.
 - 3 Pritisnite \leftarrow/\rightarrow za odabir opcije "Photo".
 - 4 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir GPS uređaja, zatim pritisnite \odot .

- 5 Odaberite sledeće stavke pomoću \uparrow/\downarrow , zatim ih podesite pomoću \leftarrow/\rightarrow .
 - Time Zone
 - DST
- 6 Odaberite "OK" i pritisnite \odot .
GPS datoteke su učitane.
- 7 Odvežite GPS uređaj i povežite uređaj na koji su memorisane fotografije. Odaberite fotografiju (str. 25).
- 8 Za zumiranje/odzumiranje na karti, pritisnite zeleni/crveni taster.

Upotreba funkcije BRAVIA Sync sa Control for HDMI

Funkcija Control for HDMI omogućuje komunikaciju ovog uređaja sa povezanom opremom kompatibilnom sa ovom funkcijom, koristeći HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Na primer, ako povežete Sony opremu koja je kompatibilna sa Control for HDMI (pomoću HDMI kabla), možete upravljati oboma. Povežite opremu pravilno i izvedite potrebna podešavanja.

Control for HDMI

- Automatsko isključivanje priključene opreme kad isključite ovaj uređaj u pripravnostanjanje daljinskim upravljačem.
- Automatsko uključivanje ovog uređaja i promena ulaza na povezanu komponentnu kad se pokrene reprodukcija na komponenti.
- Ako uključite povezani audio sistem dok je ovaj uređaj uključen, izlaz zvuka se prebacuje sa zvučnika monitora na audio sistem.*
- Podešavanje glasnoće (◀ +/-) i isključivanje zvuka (⏏) povezanog audio sistema.*
- Rukovanje povezanim Sony uređajima sa BRAVIA Sync logom pomoću isporučenog daljinskog upravljača pritiskom na:
 - ▶/■/■/◀/▶▶ za direktno upravljanje povezanom opremom.
 - SYNC MENU za prikaz menija povezanog HDMI uređaja na ekranu. Kad se prikaže meni, možete rukovati opcijama pomoću tastera ⏏/⏏/⏏/⏏ i ⏏, tastera u boji i tastera ⏏ RETURN.
 - OPTIONS za prikaz "Device Control" i zatim odabir opcija iz "Options" i "Content List" za rukovanje uređajima.
 - Pogledajte uputstvo za upotrebu drugog uređaja za opis dostupnih funkcija.
- Ako je funkcija "Control for HDMI" na TV-u podešena na "On", funkcija "Control for HDMI" na povezanoj opremi se takođe automatski podesi na "On".

Povezivanje opreme kompatibilne sa Control for HDMI

Povežite kompatibilnu opremu i ovaj uređaj HDMI kablom. Nakon povezivanja audio sistema*, takođe povežite DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) priključnicu medijskog prijemnika i audio sistem upotrebom optičkog kabla. Za detalje, pogledajte str. 28.

Podešavanje Control for HDMI postavki

Control for HDMI postavke trebaju biti podešene na TV prijemu i na povezanoj opremi. Pogledajte "HDMI Set-up" na str. 40 za podešavanja na TV-u. Podrobnije informacije o podešavanju potražite u uputstvu za upotrebu povezane opreme.

Upotreba funkcija kućne mreže

Ovaj TV omogućuje uživanje u sadržajima smeštenim u DLNA-kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži. Uređaji koji spremaju i pružaju sadržaje, poput fotografija i muzičkih/video datoteka, nazivaju se "server". TV prima datoteke fotografija/muzike/video zapisa sa servera putem mreže, i možete uživati u njima na TV-u čak i u drugim prostorijama.


Za funkcionisanje u kućnoj mreži potrebno je koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (VAIO, Cyber-shot, itd.) kao server.

Takođe, kad povežete svoj TV na Internet, možete uživati u prikazu fotografije koja pokazuje svoju lokaciju na karti (str. 26), ili možete koristiti "AppliCast" prilikom gledanja TV programa (str. 29).



- Za pristup Internetu treba da sklopite ugovor sa Internet provajderom.

Povezivanje na mrežu








Uživanje u AppliCastu

Pri gledanju TV programa mogu je prikaz raznih informacija na rubu TV ekrana upotrebom tzv. Widgeta (tj. miniaplikacija). Mnogi Widgeti preuzimaju informacije sa Interneta.

Za upotrebu Widgeta

Widgeti se mogu prikazati odabirom iz izbornika Home. Dok je prikazan Widget, možete ga dodati svojem popisu Widgeta kako bi bio registrovan za automatski prikaz kod sledeće aktivacije funkcije "AppliCast". Neki Widgeti omoguće uju memorisanje podešenja kako bi preuzimali informacije po vašoj želji.

- 1 Pritisnite **HOME**.
- 2 Pritisnite / za odabir opcije "Network".
- 3 Pritisnite / za odabir željenog Widgeta za prikaz ili jednostavno odaberite ikonu "AppliCast" kako biste prikazali željenu listu Widgeta.
- 4 Sledite uputstvo u Widgetu.
Za povratak na normalan TV na in Pritisnite  **RETURN**.



Za dodavanje ili uklanjanje Widgeta u AppliCastu

Moguće je dodavanje ili uklanjanje Widgeta u popisu.

Iz Widgeta:

- 5 Dok se prikazuje Widget pritisnite **OPTIONS**.
- 6 Odaberite "Add to AppliCast" ili "Remove from AppliCast".
U "AppliCast" možete registrovati do 30 Widgeta.

Iz "Network" u meniju Home:

- 7 Sledite korake 1 – 2.
- 8 Pritisnite / za odabir željenog Widgeta te pritisnite **OPTIONS**.
- 9 Sledite korak 6.



- Priložena su već tri Widgeta koji ne zahtevaju pristup Internetu. To su "How to use AppliCast", "Analogue Clock" i "Calendar".






- AppliCast Widgeti memorisani na USB memorijski uređaj povezan na BRAVIA TV. Ikone Widgeta bi se trebale videti ispod ikone USB-a pod "Network" u meniju Home.







- Sa TV-a se automatski prenosi MAC adresa i IP adresa na servere dok je raspoloživ pristup Internetu.
Ti serveri su pod Sonyjevim nadzorom i MAC adresa se nikad ne može preneti na servere kojima upravljaju druge kompanije.
- Widgeti se mogu promeniti ili ukinuti bez prethodnog obaveštavanja korisnika.

Uživanje u fotografijama/ muzici/video zapisima putem mreže

Možete uživati u datotekama sa fotografijama/
muzikom/video sadržajima na serveru jedno-
stavnim odabirom ikone u Home meniju TV-a.



- 1 Pritisnite HOME.
- 2 Pritisnite / za odabir "Photo", "Music" ili "Video".
- 3 Pritisnite / za odabir servera, zatim pritisnite .
Pojavi se lista datoteka ili foldera.
Za prikaz liste sa slikama, pritisnite žuti taster dok je prikazan lista.
Kad nije moguće pronaći server
Pogledajte "Provera mrežne povezanosti" (str. 31) i "Podešavanje postavki za prikaz servera" (str. 31).

- 4 Pritisnite / za odabir datoteke ili foldera, zatim pritisnite .
Ako ste odabrali folder, odaberite datoteku, zatim pritisnite .
Reprodukcija po inje.



- Sa fotografijom se može prikazati kartu ako su u Exif podatke fotografije snimljene informacije o geografskoj dužini i širini (str. 26).



- Zavisno od mrežnog uređaja, možda će biti potrebno registrovati TV na njemu.
- Pri upotrebi funkcije  Photo, kvalitet slike može biti lošiji budući da neke slike mogu biti veće, zavisno od datoteke. Takođe, slika možda neće ispunjavati cijeli ekran, što ovisi o veličini slike te omjeru širine i visine.
- Pri upotrebi funkcije  Photo, uređaju će možda trebati duže vreme za prikaz nekih datoteka.
- Kako bi se datoteke koje se primaju sa mrežnog uređaja mogle reprodukovati, trebaju biti jednog od sledećih formata.
 - Fotografije: JPEG format
 - Muzika: MP3 format ili Linear PCM format
 - Video: Sledeći formati datoteka memorisani na server: AVCHD, HDV, MPEG2-PS (koji se u nekim slučajevima ne mogu reprodukovati)Neki mrežni uređaji mogu i možda konvertirati format datoteke pre prenosa. U tim slučajevima, za reprodukciju se koristi format dobiven konverzijom.

Detalje potražite u uputstvu za upotrebu mrežnog uređaja koji koristite. U nekim slučajevima ne mogu biti reprodukcija datoteka odgovarajućih formata.

- Za prikaz naziva datoteke i foldera raspoloživ je samo engleski jezik.

Uživanje u fotografijama, muzici i video zapisima na TV-u pomoću upravljanja drugim uređajem – Renderer


Renderer je funkcija za reprodukciju datoteka fotografija, muzike i videosadržaja pohranjenih u drugim mrežnim uređajima (digitalni fotoaparati, mobilni telefon, itd.) na TV-u rukom i odrednim upravljačkim uređajem. Za upotrebu ove funkcije, kao upravljački uređaj koristite renderer-kompatibilnu komponentu poput digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona. Pogledajte takođe uputstvo za upotrebu isporučenog upravljačkog uređaja.

- 1 Podesite "Renderer Function", "Renderer Access Control" i "Renderer Set-up" u "Network Settings" ako je potrebno (str. 44).
- 2 Reproducirajte na TV-u datoteku odabranu pomoću upravljačkog uređaja.

Datoteka se reprodukuje na TV-u preko povezane mreže.

















Za postupke tokom reprodukcije koristite upravljački uređaj ili daljinski upravljački TV-a.



- Možete registrovati pozadinsku muziku koja se reprodukovati tokom slideshova pri upotrebi funkcije  Photo. Pri reprodukciji muzike pritisnite **OPTIONS** i zatim odaberite "Add to Slideshow".

Provera mrežne povezanosti

Unesite odgovarajuće (alfanumeričke) vrednosti za vaš ruter. Broj stavki koje treba podesiti može varirati, zavisno od davaoca Internet usluga (Internet provider) ili routeru. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili od vašeg davaoca Internet usluga ili koje su isporučene uz ruter.







- 1 Pritisnite HOME.
- 2 Pritisnite  za odabir "Settings".
- 3 Pritisnite  za odabir opcije "Network Settings", zatim pritisnite .
- 4 Odaberite "Network" i pritisnite .
- 5 Odaberite "IP Address Settings", zatim pritisnite .
- 6 Odaberite stavku i zatim pritisnite .
Kad odaberete "DHCP (DNS automatic)" Prijeđite na korak 7.
Kad odaberete "DHCP (DNS manual)" Podesite "Primary DNS"/"Secondary DNS" tasterima  i broj anim tasterima.
Kad odaberete "Manual" Podesite sledeće opcije tasterima  i broj anim tasterima.
 - IP Address
 - Subnet Mask
 - Default Gateway
 - Primary DNS/Secondary DNSAko vaš ISP ima posebna podešenja proxy servera Pritisnite OPTIONS, zatim pritisnite  za odabir "Proxy Set-up" te pritisnite . Zatim unesite podešenja.
- 7 Pritisnite .
- 8 Pritisnite  za odabir "Test", te pritisnite .
- 9 Pritisnite  za odabir "Yes", a zatim pritisnite . Započnite mrežna dijagnostika.
Kad se prikazuje "Connection successful.", pritisnite više puta  RETURN za izlazak.



Ako se "Connection successful." ne prikaže, pogledajte "U slučaju problema" na str. 52.







Podešavanje prikaza servera

Možete odabrati servere iz koje mreže koji se prikazuju u meniju Home. Meni Home može automatski prikazati do 10 servera.

- 1 Podesite servera kako bi se omogućilo povezivanje sa TV-a.
Za detalje o podešavanju servera, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučene sa njime.
- 2 Pritisnite HOME.
- 3 Pritisnite  za odabir opcije "Settings".
- 4 Pritisnite  za odabir opcije "Network Settings", zatim pritisnite .
- 5 Odaberite "Server Display Settings", zatim pritisnite .
- 6 Odaberite server koji želite prikazati u meniju Home, zatim pritisnite .
- 7 Odaberite "Yes" i pritisnite .

Ako se ne možete povezati na kućnu mrežu

TV može proveriti da li je server pravilno prepoznat.


- 1 Pritisnite HOME.
 - 2 Pritisnite  za odabir opcije "Settings".
 - 3 Pritisnite  za odabir opcije "Network Settings", zatim pritisnite .
 - 4 Odaberite "Server Diagnostics", zatim pritisnite .
 - 5 Odaberite "Yes", a zatim pritisnite . Započnite dijagnostiku servera.
Kad se dijagnostički rezultati servera završe, prikaže se lista dijagnostičkih rezultata.
 - 6 Odaberite server koji želite potvrditi, zatim pritisnite .
- Prikažu se dijagnostički rezultati odabranog servera.
Ako dijagnostički rezultati pokazuju grešku, potražite moguće uzroke te proverite povezivanje i podešenja. Za detalje, pogledajte "U slučaju problema" na str. 52.

Upotreba menija MENU









Kretanje kroz Home meni TV-a (XMB™)

XMB™ (XrossMediaBar) je meni BRAVIA funkcija i ulaznih izvora prikazan na TV ekranu. XMB™ je jednostavan na in odabira programa i podešavanja postavki BRAVIA TV prijemnika.

- 1 Pritisnite HOME za prikaz menija XMB™.



- 2 Pritisnite \leftarrow/\rightarrow za odabir kategorije.

Ikona kategorije medija	Opis
 Settings	Omogućuje napredno podešavanje i prilagodbu. Za detalje, pogledajte str. 33.
 Photo	Možete uživati u fotografijama sa USB uređaja ili putem mreže (str. 25, 30).
 Music	Možete uživati u muzici sa USB uređaja ili putem mreže (str. 25, 30).
 Video	Možete uživati u video zapisima sa USB uređaja ili putem mreže (str. 25, 30).
 Digital	Možete odabrati digitalni kanal, lista omiljenih digitalnih kanala (str. 21) ili GUIDE Plus+™ sistem i digitalni elektronski programski vodič (EPG) (str. 17, 20).
 Analogue	Možete odabrati analogni kanal ili lista omiljenih analognih kanala (str. 21). Za skrivanje liste analognih kanala, podesite "Programme List Display" na "Off" (str. 40).
 External Inputs	Možete odabrati opremu povezanu na TV. Za dodeljivanje naziva vanjskom ulazu, pogledajte "AV Preset" (str. 39).
 Network	Možete uživati u značajci "AppliCast" (str. 29).

- 3 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir opcije te pritisnite \odot .
- 4 Sledite uputstvo na ekranu.
- 5 Pritisnite HOME za izlaz.



- Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati zavisno od okolnosti.
- Nedostupne opcije su sive boje u meniju, ili nisu prikazane.

Meni postavki TV-a



System Update

Možete ažurirati TV sistem putem USB memorije. Informacije možete preuzeti sa Internet strani - ce: <http://support.sony-evrope.com/TV/>



Instruction Manual

Prikazuje na ekranu uputstvo za upotrebu (osim za KDL-52V55/56xx, 46V55/56xx, 40V55/56xx, 37V55/56xx, 32V55/56xx).



- Daljinski upravlja prikazan u uputstvu na ekranu može se razlikovati za KDL-46/40/37/32W5720/5730/5740.




BRAVIA Tips

Sadrži savete za bolju upotrebu TV-a (osim za KDL-52V55/56xx, 46V55/56xx, 40V55/56xx, 37V55/56xx, 32V55/56xx).





Clock/Tajmers

Sleep Tajmer	Za podešavanje TV-a da se automatski isklju i u pripravno stanje nakon željenog vremena. Kad je aktiviran "Sleep Tajmer", na prednjoj strani TV prijemnika po ne indikator ⏻ (Tajmer) svetliti narandžasto.  <ul style="list-style-type: none">• Ako isklju ite TV prijemnik i ponovno ga uklju ite, "Sleep Tajmer" se vra a na "Off".
On Tajmer	Podešava tajmer za automatsko uklju ivanje TV-a iz pripravnog stanja.
Auto Clock Update	Prebacuje na digitalni mod i preuzima vreme.




Eco

Reset	Resetuje sve "Eco" postavke na fabri ke vrednosti.
Power Saving	Smanjuje potrošnju energije TV-a podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Ako je odabrano "Picture Off", slika se isklju uje i na prednjoj strani ure aja svetli zeleno indikator  (Picture Off). Zvuk se ne menja.
Senzor prisutnosti (samo KDL-46WE5/40WE5xx)	Ako ispred TV-a nema nikoga, automatski se isklju i slika. Tako e, ako TV ne detektira prisutnost korisnika nakon 10 minuta sa isklju enom slikom, isklju uje se u pripravno stanje. Tada je potrošnja energije smanjena za oko 70%.
Idle TV Standby	Isklju uje TV ako kroz podešeno vreme ne aktivirate nijednu novu opciju.
PC Power Management	Isklju uje TV u pripravno stanje ako se ne prima signal iz ra unara 30 sekundi.

Light Sensor	Automatski optimizira postavke slike prema osvetljenju sobe.  • Ne pokrivajte senzor jer mu time možete poremetiti rad. Proverite položaj senzora (str. 14).
--------------	---




Slika

Target Inputs	Omogu uje upotrebu uobi ajenih podešenja ili prilago avanje podešenja za ulaz koji trenutno gledate. Common Primenjuje uobi ajena podešenja za sve ulaze za koje je "Target Inputs" podešen na "Common". Naziv teku eg ulaza (npr. AV1) Omogu uje prilago avanje podešenja za ulaz.
Picture Mode	Podešava na in prikaza slike. Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select". Vivid Poboljšava kontrast i oštrinu slike. Standard Za standardnu sliku. Preporu uje se kod upotrebe ure aja u ku nim uslovi ma. Custom Omogu uje vam memorisanje željenih podešenja. Cinema Za gledanje filmskog sadržaja. Najprikladnije za gledanje u okruženju poput kino-dvorane. Photo-Vivid Za gledanje fotografija. Poboljšava kontrast i oštrinu slike. Photo-Standard Za gledanje fotografija. Podešava optimalni kvalitet slike za gledanje kod ku e. Photo-Original Za gledanje fotografija. Predstavlja kvalitet slike koja se koristi kod prikaza razvijenih fotografija. Photo-Custom Za gledanje fotografija. Omogu uje vam memorisanje željenih podešenja. Sports Podešava optimalni kvalitet slike za gledanje sportskih programa. Game Najprikladnije za primenu igara na TV-u. Graphics Podešava optimalni kvalitet slike za gledanje grafike.
Reset	Resetuje na fabri ka podešenja sve "Picture" postavke osim "Target Inputs", "Picture Mode" i "Advanced Settings".
Backlight	Podešava svetlinu pozadinske rasvete.
Contrast	Pove ava ili smanjuje kontrast slike.
Brightness	Pove ava ili smanjuje svetlinu slike.
Colour	Pove ava ili smanjuje zasi enost boja na slici.
Hue	Pove ava ili smanjuje koli inu zelenih i crvenih tonova.  • "Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (na primer, ameri ke video vrpce).

Colour Temperature	Podešava belinu slike.	
	Cool	Belim tonovima dodaje plavu nijansu.
	Neutral	Belim tonovima dodaje neutralnu nijansu.
	Warm 1/Warm 2	Belim tonovima dodaje crvenu nijansu. "Warm 2" dodaje više crvene od opcije "Warm 1".
	☀	<ul style="list-style-type: none"> "Warm 1" i "Warm 2" se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").
Sharpness	Povećava ili smanjuje oštrinu slike.	
Noise Reduction	Smanjuje nivo šuma na slici ("snježna" slika).	
MPEG Noise Reduction	Smanjuje šum MPEG-komprimovane video slike. Efikasno je kod gledanja DVD-a ili digitalnog emitovanja.	
Motionflow (osim za KDL-52V55/56xx, 46V55/56xx, 40V55/56xx, 37V55/56xx, 32V55/56xx)	Omogućuje te nij prikaz pokreta video zapisa i smanjuje zamudne slike.	
	High	Omogućuje te nij prikaz kretanja u sadržajima temeljenima na filmu.
	Standard	Omogućuje te nij prikaz pokreta video zapisa. Koristite opciju za standardnu upotrebu.
	Off	Koristite ovo podešenje kad postavke "High" ili "Standard" uzrokuju šum.
	☀	<ul style="list-style-type: none"> Zavisno od video zapisa, efekat možda neće biti vidljiv, čak i ako ste promenili podešenja.
Film Mode	Omogućuje poboljšavanje pokreta slike pri reprodukciji video zapisa sa DVD-a ili videorekordera, smanjujući zamudne slike i zrnatost.	
	Auto 1	Omogućuje te nij prikaz kretanja nego originalan sadržaj temeljen na filmu. Koristite opciju za standardnu upotrebu.
	Auto 2	Pružajući originalan sadržaj temeljen na filmu bez promene.
	Off	
	☀	<ul style="list-style-type: none"> Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše šuma, "Film Mode" će se automatski isključiti čak i ako je odabrano "Auto 1" ili "Auto 2".
Advanced Settings	Omogućuje precizno podešavanje "Picture" postavki. Ova podešenja se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").	
	Reset	Resetuje sve napredne postavke na fabričke vrednosti.
	Black Corrector	Naglašava tamna područja slike radi snažnijeg kontrasta.
	Adv. Contrast Enhancer	Automatski podešava "Backlight" i "Contrast" na najprikladnije vrednosti u skladu sa svetlinom ekrana. To podešenje je naročito efikasno kod tamnih scena jer pojačava njihov kontrast.
	Gamma	Podešava balans između svetlih i tamnih područja slike.
	Auto Light Limiter	Smanjuje svetlinu, na primer kod scena gde je cijeli kadar bel.
	Clear White	Naglašava belu boju.
	Live Colour	Daje veću živost bojama.
	White Balance	Poboljšava temperaturu svake boje.



Target Inputs	Omogu uje upotrebu uobi ajenih podešenja ili prilago avanje podešenja za ulaz koji trenutno gledate.
	Common Primenjuje uobi ajena podešenja za sve ulaze za koje je "Target Inputs" podešen na "Common".
	Naziv teku eg ulaza (npr. AV1) Omogu uje prilago avanje podešenja za ulaz.
Sound Mode	Podešava na in reprodukcije zvuka. "Sound Mode" sadrži najprikladnije opcije za video zapise i fotografije. Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select".
	Dynamic Naglašava visoke tonove i basove.
	Standard Za standardan zvuk. Preporu uje se kod upotrebe ure aja u ku nim uslovi ma.
	Clear Voice Pove ava jasno u glasa.
Reset	Resetuje na fabri ka podešenja sve "Sound" postavke osim "Target Inputs", "Sound Mode" i "Dual Sound".
Treble	Podešava visoke tonove.
Bass	Podešava basove.
Balance	Podešava balans izme u levog i desnog kanala zvu nika.
Auto Volume	Održava konstantnu nivo glasno e tokom svih programa i reklama (reklame su ponekad glasnije od ostatka programa).
Volume Offset	Podešava nivo glasno e teku eg ulaza u odnosu na ostale ulaze kad je opcija "Target Inputs" podešena na naziv teku eg ulaza (npr. AV1).
Surround	Omogu uje odabir prikladnih surround efekata prema vrsti TV programa (film, sport, muzika, itd.) ili videoigre. Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select".
	SA-FORCE Front Surround Pruža surround efekat koji omogu uje uživanje u virtuelnom višekanalnom surround zvuku iz samo dvaju ugra enih zvu nika TV-a.
	Cinema Pruža surround efekat nalik na vrhunske audio sisteme, kakvi se nalaze u kino dvoranama.
	Music Pruža surround efekat koji ostavlja dojam da ste okruženi zvukom, kao u koncertnoj dvorani.
	Sports Pruža surround efekat koji ostavlja dojam da gledate sportsko takmi enje uživo.
	Game Pruža surround efekat koji poboljšava zvuk kod igara.
	Off Konvertuje višekanalni zvuk i reprodukuje ga u 2-kanalnom formatu. Kod drugih audio formata se reprodukuje izvorni zvuk.
	Voice Zoom Pruža surround efekat koji pojačava glasove ljudi u pozadini.
Voice Zoom	Podešava nivo zvuka ljudskih glasova. Na primer, ako je glas osobe koja ita vesti nerazgovetan, možete poja ati ovu postavku kako bi glas postao ujniji. I obratno, ako gledate sportski program, možete smanjiti ovo podešenje kako biste ublažili glas komentatora.
Sound Enhancer	Podešava tonove visoke frekvencije.
Sound Booster	Proizvodi potpuniji zvuk za snažniji doživljaj, uz naglašavanje visokih tonova i basova.

Dual Sound	Odabire zvuk iz zvuka za stereo ili dvojezično emitiranje.
Stereo/Mono	Za stereo emisije.
A/B/Mono	Za dvojezično emitiranje, odaberite "A" za zvuk na kanal 1, "B" za zvuk na kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.
	 <ul style="list-style-type: none"> • Za drugu opremu povezanu na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo", "A" ili "B".




Screen (za sve ulaze osim iz računara)

Target Inputs	Omogućuje upotrebu uobičajenih podešenja ili prilagođavanje podešenja za ulaz koji trenutno gledate.
Common	Primenjuje uobičajena podešenja za sve ulaze za koje je "Target Inputs" podešen na "Common".
Naziv tekućeg ulaza (npr. AV1)	Omogućuje prilagođavanje podešenja za ulaz.
Screen Format	Za detalje o formatu ekrana, pogledajte "Ručno prilagođavanje formata slike" na str. 16.
Auto Format	Automatski menja format ekrana ("Screen Format") prema signalu emisije. Želite li koristiti postavku koju ste podesili u "Screen Format", odaberite "Off".
4:3 Default	Odabire standardni format ekrana za upotrebu sa emitiranjem 4:3 slikom.
Smart	Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog ekrana.
4:3	Prikaz konvencionalne slike formata 4:3 u pravilnim proporcijama.
Off	Koristi postavku koju ste podesili u "Screen Format".
Display Area	Podešava područje prikaza slike.
Auto	Automatski odabire najprikladnije područje prikaza slike.
Full Pixel	Prikazuje sliku u njenoj izvornoj veličini kad su dijelovi slike odrezani.
+1	Prikaz slike u originalnoj veličini.
Normal	Prikaz slike u preporučenoj veličini.
-1/-2	Povećava sliku tako da rubovi budu izvan vidljivog područja prikaza.
Horizontal Shift	Podešava vodoravni položaj slike.
Vertical Shift	Podešava vertikalni položaj slike kad je "Screen Format" podešen na "Smart", "Zoom" ili "14:9".
Vertical Size	Podešava visinu slike kad je "Screen Format" podešen na "Smart".



Screen (za ulaz iz računara)

Auto Adjustment	Automatski podešava položaj slike, fazu i nagib kad TV prima ulazni signal iz računara.						
	 <ul style="list-style-type: none"> • "Auto Adjustment" možda neće funkcionirati kod određenih ulaznih signala. U tom slučaju, ručno podesite "Phase", "Pitch", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift". 						
Reset	Resetuje sve postavke ekrana računara na fabričke vrednosti.						
Phase	Podešava fazu ako ekran titra.						
Pitch	Podešava nagib ako se pojave neželjene vertikalne linije.						
Horizontal Shift	Podešava vodoravni položaj slike.						
Vertical Shift	Podešava vertikalni položaj slike.						
Screen Format	Podešava "Screen Format" za prikaz slike iz računara.						
	<table border="1"> <tr> <td>Normal</td> <td>Prikaz slike u njejoj originalnoj veličini.</td> </tr> <tr> <td>Full 1</td> <td>Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza vertikalno, uz zadržavanje izvornih proporcija.</td> </tr> <tr> <td>Full 2</td> <td>Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.</td> </tr> </table>	Normal	Prikaz slike u njejoj originalnoj veličini.	Full 1	Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza vertikalno, uz zadržavanje izvornih proporcija.	Full 2	Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.
Normal	Prikaz slike u njejoj originalnoj veličini.						
Full 1	Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza vertikalno, uz zadržavanje izvornih proporcija.						
Full 2	Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.						







Video Settings (postavke slike)

Colour System	Podešava sistem boje ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" ili "NTSC4.43") prema ulaznom signalu iz povezanog izvora.
---------------	---























Audio Settings (postavke zvuka)

Speaker	TV Speaker	Uključuje i reprodukuje zvuk TV programa iz ugrađenih zvučnika.
	Audio System	Isključuje zvučnike TV-a te se zvuk TV programa reprodukuje na spoljnoj audio opremi povezanoj na izlazne audio priključnice TV-a.
Audio Out	Variable	Kad koristite spoljni audio sistem, glasnoćom izlaznog audio signala može se upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a.
	Fixed	Audio izlaz TV prijemnika je fiksna. Za podešavanje glasnoće (i ostalih postavki), upotrebljavajte kontrolu na audio prijemniku.
Headphone Settings	 Speaker Link	Uključuje/isključuje ugrađene zvučnike TV-a kad povežete slušalice na TV.
	 Volume	Podešava glasnoću u slušalica kad je "  Speaker Link" podešen na "Off".
	 Dual Sound	Odabire zvuk iz slušalica za dvojezono emitovanje.
Optical Out	Odabir signala zvuka koji izlazi iz DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) priključnice TV-a. Podesite na "Auto" kad spajate opremu koja podržava Dolby Digital. Podesite na "PCM" kad spajate opremu koja ne podržava Dolby Digital.	




Set-up

USB Auto Start	Automatski započinje reprodukciju fotografija kad je TV uključen te se na njegovu USB priključnicu spoji digitalni fotoaparati ili drugi uređaji koji sadrže datoteke fotografija te se zatim uključuju.
	 <ul style="list-style-type: none"> • Reprodukcija ne započinje automatski ako TV uključite nakon povezivanja digitalnog fotoaparata ili drugog uređaja na USB priključnicu.
Quick Start	TV se uključuje brže nego inače i ako ga uključujete daljinskim upravljačem. Ipak, potrošnja energije se u pripravnim stanju povećava oko 20 W. Možete podesiti 3 od 5 vremenskih zona.
AV Preset	Dodeljuje ikonu ili naziv uređajima povezanim na bilo koje zadnje priključnice. Ta ikona i naziv se kratko prikazuju na ekranu kad odaberete pripadajuću opremu. 1 Pritisnite  za odabir željenog izvora te pritisnite  .
	<p>Skip AV Inputs Za svaki ulaz podesite hoće li se ili ne prikazivati u meniju Home ili u popisu ulaza koji se pojaviti kad pritisnete .</p> <p>Auto Prikazuje ikonu i naziv samo kad je oprema povezana (osim za ulaze AV1 ili AV2).</p> <p>Always Display Ikona i naziv se prikazuju uvek, nezavisno od toga je li oprema povezana ili ne.</p> <p>Skip Ikona i naziv se ne prikazuju čak ni kad je ikona povezana.</p>
	2 Pritisnite  za dodeljivanje ikone i naziva.
	<p>Label AV Inputs Za imenovanje povezane opreme koriste se podešeni nazivi. Odaberete li "Edit", možete kreirati vlastite nazive ulaza.</p> <p>Edit Omogućuje vam editovanje naziva u prozoru za editovanje te odabir odgovarajuće ikone.</p>
AV2 Input	Podešava ulaz signala koji se prima preko priključnice sa oznakom  /  /  AV2 na zadnjoj strani TV prijemnika.
	<p>Auto Automatski prebacuje između RGB ulaza, Sa video ulaza i kompozitnog video ulaza, zavisno od ulaznog signala.</p>
	<p>RGB Ulaz RGB signala.</p>
	<p>SA Video Ulaz SA Video signala.</p>
	<p>Composite Ulaz kompozitnog video signala.</p>
AV2 Output	Podešava signal za izlaz kroz priključnicu  /  /  AV2. Ukoliko povežete videorekorder ili neki drugi uređaj za snimanje na priključnicu  /  /  AV2, možete snimati izlazni signal sa drugih uređaja povezanih na TV.
	<p>TV Izlaz emitovanog programa.</p>
	<p>AV1 Izlaz signala iz opreme povezane na priključnicu  AV1.</p>
	<p>AV3 Izlaz signala iz opreme povezane na priključnicu  AV3.</p>
	<p>Auto Izlaz programa sa ekrana (osim signala iz priključnice /  COMPONENT IN, HDMI IN1, 2, 3 ili 4, i PC IN .</p>


HDMI Set-up	<p>Koristi se za podešavanje "Control for HDMI" kompatibilne opreme povezane na HDMI priključnice. Imajte na umu da HDMI funkcija takođe treba da bude podešena na povezanom "Control for HDMI" kompatibilnom uređaju.</p> <p>Control for HDMI Aktivira povezanost "Control for HDMI" kompatibilne opreme i ovog uređaja. Kada je podešeno na "On", dostupne su sledeće opcije menija. Ipak, potrošnja energije se u pripravnim stanjima povećava. Ako je povezana određena Sony oprema kompatibilna sa "Control for HDMI", ova postavka se primenjuje na povezanu opremu automatski kad je "Control for HDMI" podešen na "On" pri upotrebi ovog uređaja.</p> <p>Auto Devices Off Kad je podešena na "On", "Control for HDMI" kompatibilna oprema se isključuje kad prebacite ovaj uređaj u pripravno stanje pomoću daljinskog upravljača.</p> <p>Auto TV On Kada je podešena na "On" te se uključuje i povezana "Control for HDMI" oprema, ovaj uređaj se automatski uključuje te prikazuje HDMI ulazni signal sa povezane opreme.</p> <p>Tuner Box Control Ako se podesi na "Advanced", možete odabrati kanal ugođen povezanom opremom pomoću daljinskog upravljača TV-a.</p> <p>HDMI Device List Prikaz povezane "Control for HDMI" kompatibilne opreme.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • "Control for HDMI" ne možete koristiti ako je rukovanje TV prijemnikom povezano sa rukovanjem audio sistema koji je kompatibilan sa funkcijom Control for HDMI.
Auto Start-up	<p>Možete pokrenuti početna podešavanja koja se izvode kod prvog povezivanja TV-a kako biste ponovno odabrali jezik i zemlju/područje ili podesili sve raspoložive kanale.</p> <p>Ako i ako ste izveli ova podešavanja kod prvog povezivanja TV-a, možda ćete trebati da promenite nakon preseljenja ili kako biste pronašli nove kanale koji su se poželjno emitovati.</p>
Language	Odabir jezika prikazanih u menijima.
Product Information	Prikazuje informacije o vašem medijskom prijemniku. Odaberite "Monitor Product Information" za prikaz informacija o vašem monitoru.
All Reset	<p>Resetuje sve postavke na fabričke vrednosti i prikazuje meni "Auto Start-up".</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Na fabričke podešavanja se takođe resetovati postavke za Favourite liste, zemlju/područje i jezik.



Analogue Set-up


Programme List Display	Odaberite "Off" za isključivanje liste analognih kanala iz XMB™ (XrossMediaBar).
1 Digit Direct	<p>Kad je "1 Digit Direct" podešeno na "On", možete odabrati analogni kanal pritiskom jednog programskog broja na daljinskom upravljaču.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kad je "1 Digit Direct" podešeno na "On", ne možete odabrati brojeve kanala 10 i veće pritiskom dva tastera na daljinskom upravljaču.
Favourite Set-up	Dodavanje kanala u Favourite listu.
Auto Tuning	<p>Podešava sve dostupne analogne kanale.</p> <p>Ova opcija je korisna, na primer, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih kanala koji se pojavljuju.</p>




















Programme Sorting	<p>Menja redosled memorisanja analognih kanala u ovom uređaju.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir kanala koji želite premestiti na novo mesto, a zatim pritisnite \ominus. 2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir novog mesta za kanal te pritisnite \ominus.
Programme Labels	<p>Dodeljivanje naziva kanala po izboru, do pet znakova (slova ili brojevi). Taj naziv se može prikazati na ekranu kad odaberete pripadajući kanal. (Nazivi za kanale se obično automatski preuzimaju iz teleteksta (ako su raspoloživi).)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir kanala koji želite imenovati, a zatim pritisnite \ominus. 2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir željenog slova ili cifre ("_" za razmak) te zatim pritisnite \rightleftarrows. <p>Ako unesete pogrešan znak Pritisnite \leftarrow/\rightarrow za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir tačnog znaka.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Ponavljajte korak 2 dok ne završite unos imena. 4 Pritisnite \ominus za izlazak iz postupka imenovanja programa.
Intelligent Picture	<p>On with Indicator Automatski smanjuje šum slike. Kod promene kanala ili prelaska sa spoljnog uređaja na TV program prikazuje se skala nivoa signala.</p> <hr/> <p>On Automatski smanjuje šum slike.</p> <hr/> <p>Off Isključuje funkciju "Intelligent Picture".</p>
Manual Programme Preset	<p>Pre odabira opcije "Label/AFT/Audio Filter/LNA/Skip", pritisnite PROG +/- za odabir programskog broja kanala. Ne može se odabrati programski broj kanala koji je označen za "Skip" (str. 35).</p> <hr/> <p>Programme/System/Channel Ručno podešava kanale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "Programme", a zatim pritisnite \ominus. 2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir programskog broja koji želite ručno podešati (ako podešavate videorekorder/DVD rekorder, odaberite kanal), zatim pritisnite \ominus. 3 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir opcije "System", zatim pritisnite \ominus. 4 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir jednog od sledećih sistema emitovanja i zatim pritisnite \ominus. B/G: Za zemlje zapadne Evrope I: Za Veliku Britaniju D/K: Za zemlje istočne Evrope L: Za Francusku 5 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "Channel", a zatim pritisnite \ominus. 6 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "SA" (za kablovske kanale) ili "C" (za zemaljske kanale) i zatim pritisnite \rightleftarrows. 7 Ugodite kanale na sledećim nivoima: Ako ne znate broj kanala (frekvenciju) Pritisnite \uparrow/\downarrow za traženje sledećeg raspoloživog kanala. Kad se pronađe kanal, pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite \uparrow/\downarrow. Ako znate broj kanala (frekvenciju) Pritisnite broj kanala za unos broja kanala kojeg želite ili kanal za videorekorder ili DVD rekorder. 8 Pritisnite \ominus za prelaz na "Confirm" i pritisnite \ominus. Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih kanala.


Label	Dodeljivanje željenog naziva odabranom kanalu. Taj naziv se se kratko prikazati na ekranu kad odaberete pripadaju i kanal. Za unos znakova, pogledajte korake od 2 do 4 iz "Programme Labels" (str. 41).
AFT	Omogu uje precizno ru no podešavanje odabranog kanala kad mislite da biste malim podešavanjem mogli poboljšati kvalitet slike. Kad je odabrano "On", precizno podešavanje se izvodi automatski.
Audio Filter	Poboljšava zvuk pojedina nih kanala u slu aju izobli enja kod mono emitovanja (obi no je podešeno na "Off").  • Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".
Skip	Preskakanje neupotrebljenih analognih kanala kod biranja kanala tasterima PROG +/- (Presko eni kanali se i dalje mogu odabrati broj anim tasterima.)
LNA	Poboljšava kvalitet slike za pojedine kanale u slu aju prijema slabih signala (smetnje). Ukoliko nema poboljšanja slike ni nakon podešavanja opcije "On", podesite opciju na "Off" (fabri ka postavka).
Confirm	Memorisanje promena unesenih u "Manual Programme Preset".



Digital Set-up DV3

Subtitle Set-up	Subtitle Setting	Kad je podešeno na "For Hard Of Hearing", sa titlovima se prikazuju vizualna pomagala za osobe ošte enog sluha (ako su takva vizualna pomagala raspoloživa).
	Preferred Language	Omogu uje vam odabir jezika titlova.
Audio Set-up	Audio Type	Uklju uje program za osobe ošte enog sluha kad je odabrana opcija "For Hard of Hearing".
	Preferred Language	Odabir jezika koji se koristi za program. Neki digitalni kanali mogu odašiljati nekoliko jezika dijaloga za program.
	Audio Description	Omogu uje audio opis (naracija) vizualnih informacija, ukoliko TV kanali odašilju takve informacije.
	Mixing Level	Podešava kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i Audio
	Dynamic Range	Kompenzuje razlike nivoa zvuka izme u kanala (samo za Dolby Digital zvuk).  • Funkcija možda ne e raditi ili se može razlikovati zavisno od programa nezavisno od podešenja za "Dynamic Range".
	MPEG Audio Level	Podešava nivo MPEG zvuka.
Digital Tuning	Digital Auto Tuning	Podešava sve dostupne digitalne kanale.

Programme Sorting	<p>Brisanje neželjenih digitalnih kanala memorisanih u ovaj ure aj i promena redosleda memorisanih digitalnih kanala.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pritisnite /  za odabir kanala koji želite ukloniti ili premestiti na novo mesto. Kanal možete tako e odabrati unosom trocifrenog broja kanala broj anih tastera. 2 Brisanje ili promenu redosleda digitalnih kanala možete izvoditi na slede i na in: Za brisanje digitalnog kanala Pritisnite . Kad se prikaže poruka potvrde, pritisnite  za odabir "Yes", zatim pritisnite . Za promenu redosleda digitalnih kanala Pritisnite , zatim pritisnite /  za odabir novog položaja za kanal te pritisnite . 3 Pritisnite  RETURN.
Digital Manual Tuning	<p>Za ru no podešavanje digitalnih kanala. Ova funkcija je raspoloživa kad je "Digital Auto Tuning" podešen na "Antenna".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Broj anim tasterom odaberite broj kanala koji želite ru no podesiti, zatim pritisnite /  za podešavanje kanala. 2 Kad ure aj prona e raspoložive kanale, pritisnite /  za odabir kanala koji želite memorisati, zatim pritisnite . 3 Pritisnite /  za odabir programskog broja na koji želite memorisati novi kanal, a zatim pritisnite . <p> Ponovite opisani postupak za ru no podešavanje ostalih kanala.</p>
LNA	<p>Poboljšava kvalitet slike kanala u slu aju prijema slabih signala (smetnje).</p>
Radio Display	<p>Prikazuje podlogu ekrana kad slušate radijski prijem preko 20 sekundi bez pritiska bilo kojeg tastera. Mogu je odabir boje ekranske pozadine, prikaz boja slu ajnim redosledom ili slide show (str. 30). Za privremeno isklju enje prikaza ekranske pozadine, pritisnite bilo koji taster.</p>
Parental Lock	<p>Podešava ograni enje gledanja programa prema dobi gledaoca. Programi koji imaju viši nivo ograni enja od podešenog, mogu se gledati tek nakon unosa PIN koda.</p>
PIN Code	<p>Unesite svoj PIN kôd kako biste aktivirali "Parental Lock". PIN kôd možete tako e promeniti.  • PIN kôd 9999 se može uvek upotrebljavati.</p>
Technical Set-up	<p>Auto Service Update Omogu tje ovom ure aju prepoznavanje i memorisanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.</p> <p>System Update Omogu tje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje softvera pomo u postoje e antene (ako je priklju ena). Sony preporu tje trajno podešavanje ove opcije na "On".</p> <p>System Information Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.</p> <p>Time Zone Omogu tje ru ni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite ako zona ne odgovara onoj koja se automatski odre tje prema odabranoj državi/regiji.</p> <p>Auto DST Odaberite "On" za automatsko podešavanje letnjeg, odnosno zimskog vremena prema kalendaru.</p> <p>Service Replacement Odaberite "On" za automatsko menjanje kanala kad TV stanica promeni prenos programa koji gledate na drugi kanal.</p> <p>Programme Guide (samo kad je raspoloživ GUIDE Plus+) Možete odabrati GUIDE (Sony Guide ili GUIDE Plus+). Menjate li Sony Guide u GUIDE Plus+ program, pogledajte str. 17.</p> <p>GUIDE Plus+</p>

CA Module Set-up	Omogu uje pristup pla enim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access Module (CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 22 za položaj otvora kartice  (PCMCIA).
------------------	--



Network Settings (postavke mreže)

Network	IP Address Settings	Manual Omogu uje podešavanje mrežnih postavki prema mrežnom okruženju.
		DHCP (DNS manual) Automatski prima mrežna podešenja osim podešenja DNS servera. Možete ru no podesiti DNS postavke.
		DHCP (DNS automatic) Automatski prima mrežna podešenja putem funkcije Dynamic Host Configuration Protocol servera routera ili pružatelja pristupa Internetu.
	Test	Dijagnostikuje da li je mreža pravilno povezana.
	IP Address/ Subnet Mask/ Default Gateway/ Primary DNS/ Secondary DNS	Treba da konfigurirate svaku opciju kad je u "IP Address Settings" odabrano "Manual". Kad je odabrano "DHCP (DNS manual)", unesite ru no adrese "Primary DNS" i "Secondary DNS" servera.
	MAC Address	Prikazuje MAC adresu, koja je fiksna, globalno jedinstvena identifikaciona oznaka mrežnog ure aja.
Server Display Settings	Prikazuje listu povezanih servera i omogu uje odabir servera koji želite prikazati u meniju Home.	
Server Diagnostics	Dijagnostikuje može li se TV povezati na svaki server u ku noj mreži.	
Renderer Function	Omogu uje reprodukciju fotografija/muzike/video zapisa na TV-u putem drugih upravlja kih ure aja u mreži, na primer digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona.	
Renderer Access Control	Omogu uje odre ivanje upravlja kog ure aja kojem e TV mo i pristupiti. Kad je ova opcija podešena na "On", možete reprodukovati fotografije/muziku/video zapise na TV-u pomo u upravlja kog ure aja.	
Renderer Set-up	Automatic Access Permission	Omogu uje vam da odaberete ho e li se dopustiti automatski pristup TV-u kad mu mrežni ure aj pristupa po prvi put.
	Renderer Name	Omogu uje vam podešavanje naziva TV-a koji e se prikazivati na upravlja kom ure aju.

Postavljanje pribora (zidni nosa)

Za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da postavljanje TV-a izvedu Sony serviseri ili ovlašteni partneri. Nemojte pokušavati da ga sami postavite.

Za Sonyjeve servisere i partnere:


Pobrinite se za sigurnost tokom postavljanja, redovnog održavanja i provere ovog proizvoda.

Ovaj TV se može montirati pomoću zidnog nosa SU-WL500 (opcija).

- Za pravilnu montažu sa zidnim nosa em pogledajte pripadajuće uputstvo za upotrebu.
- Pogledajte "Odvajanje postolja sa TV prijemnika" (str. 7).
- Pogledajte "Tablica dimenzija za postavljanje TV-a" (str. 46).
- Pogledajte "Dijagram/tablica vijaka i kuka" (str. 47).




- Stavite TV na postolje kod izvršavanja montažne kuke.



Postavljanje ovog proizvoda zahteva dovoljnu strukturnu snagu zida, naročito kako bi se ustanovilo da li je zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid poverite Sonyjevim serviserima ili licenciranim partnerima, te obratite dovoljnu pažnju na sigurnost tokom postavljanja. Sony ne preuzima odgovornost za štete ili ozlede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili neodgovarajućom montažom.

Tablica dimenzija za postavljanje TV-a



Položaj središta ekrana

Jedinica: cm

Naziv modela	Dimenzije ekrana		Dimenzija središta ekrana	Dužina svakog ugla montaže				
				Kut (0°)		Kut (20°)		
	A	B	C	D	E	F	G	H
KDL-52V55/56xx	126,2	82,2	3,9	47,8	16,9	40,7	77,8	51,5
KDL-46V55/56xx	112,3	72,3	8,4	47,1	15	35,8	68,5	50,2
KDL-46W55/57xx	112,3	72,5	8,4	47,1	15	35,9	68,6	50,3
KDL-46WE5xx	112,3	72,5	8,4	47,1	16,7	37,6	68,6	50,9
KDL-40V55/56xx	98,7	63,6	12,2	46,3	14,7	32,8	60,4	49,3
KDL-40W55/57xx	98,7	63,8	12,2	46,3	14,7	33	60,4	49,3
KDL-40WE5xx	98,7	63,8	12,2	46,3	16,4	34,7	60,4	49,9
KDL-40E55xx	101,6	64,3	12,2	45,1	14,8	33,8	61,1	48,5
KDL-37V55/56xx	91,7	60	14	46,3	14,5	31,4	57	49,3
KDL-37W55/57xx	91,7	60,2	14	46,3	14,5	31,6	57	49,3
KDL-32V55/56xx	79,8	53,6	17,2	46,3	14,3	29,1	51,1	49,2
KDL-32W55/57xx	79,8	53,7	17,2	46,3	14,3	29,2	51,1	49,2
KDL-32E55xx	82,7	53,9	17,2	45,1	14,5	29,9	51,3	48,3

Vrednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, zavisno od na ina postavljanja.

UPOZORENJE


Zid na koji se TV postavi treba da može da podnese masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 48).

Dijagram/tablica vijaka i kuka

Naziv modela	Položaj vijka	Položaj kuke
KDL-52V55/56xx	d, g	b
KDL-46V55/56xx	d, g	b
KDL-46W55/57xx	d, g	b
KDL-46WE5xx	d, g	b
KDL-40V55/56xx	d, g	b
KDL-40W55/57xx	d, g	b
KDL-40WE5xx	d, g	b
KDL-40E55xx	d, g	b
KDL-37V55/56xx	d, g	b
KDL-37W55/57xx	d, g	b
KDL-32V55/56xx	e, g	c
KDL-32W55/57xx	e, g	c
KDL-32E55xx	e, g	c


Položaj vijka

Kod postavljanja montažne kuke na TV.

















Položaj kuke

Kod postavljanja TV-a na bazni nosa .



Tehni ki podaci


Sistem	
Sistem ekrana	LCD (Liquid Crystal Display) ekran
TV sistem	Analogni: Zavisno od odabrane države/podru ja: B/G/H, D/K, L, I Digitalni: DVB-T/DVB-C
Sistem boje/video signala	Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz) Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Pokrivenost kanala	Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69 Digitalni: VHF/UHF
Izlazna snaga zvuka	10 W + 10 W
Ulazne/izlazne priklju nice	
Antenski kabl	75-ohmska spoljna priklju nica za VHF/UHF
 AV1	21-pinska Scart priklju nica (CENELEC standard) uklju uju i audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/video izlaz.
 AV2	21-pinska Scart priklju nica (CENELEC standard) uklju uju i audio/video ulaz, RGB ulaz i podesivi audio/video izlaz.
 COMPONENT IN	Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativna sinhronizacija/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma/ PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
 COMPONENT IN	Audio ulaz (phono priklju nice)
HDMI IN1, 2, 3, 4	Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: Dvokanalni Linear PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital Analogni audio ulaz (mini priklju nica) (samo HDMI IN1) PC ulaz (str. 50)
 AV3	Video ulaz (phono priklju nica)
 AV3	Audio ulaz (phono priklju nice)
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Digitalna opti ka priklju nica (Dvokanalni Linear PCM, Dolby Digital)
	Audio izlaz (phono priklju nice)
 PC IN	PC ulaz (D-sub 15-pin) (str. 50) G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinhronizacije na zeleno/B: 0,7 Vp-p, 75 ohma/ R: 0,7 Vp-p, 75 ohma/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p  PC audio ulaz (mini priklju nica)
	USB priklju nica
	Priklju nica za slušalice
	CAM (Conditional Access Module) otvor
 LAN	10BASE-T/100BASE-TX priklju nica (Zavisno od mrežnog okruženja, brzina povezivanja se može razlikovati. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i kvalitet komunikacije nisu garantovani za ovaj TV.)

Naziv modela		KDL-52V55/56xx	KDL-46V55/56xx, 46W55/57xx, 46WE5xx	KDL-40V55/56xx, 40W55/57xx, 40WE5xx, 40E55xx	KDL-37V55/56xx, 37W55/57xx	KDL-32V55/56xx, 32W55/57xx, 32E55xx
Napajanje i ostalo						
Napajanje		220 V – 240 V AC, 50 Hz				
Veli ina ekrana (mereno dijagonalno)		52" (oko 132,2 cm)	46" (oko 116,8 cm)	40" (oko 101,6 cm)	37" (oko 93,98 cm)	32" (oko 81,28 cm)
Rezolucija ekrana		1 920 ta aka (horizontalno) x 1 080 linija (vertikalno)				
Potrošnja energije	u "Home"/ "Standard" modu	195 W	162 W (KDL-46V55/56xx) 172 W (KDL-46W55/57xx) 116 W (KDL-46WE5xx)	137 W (KDL-40V55/56xx) 131 W (KDL-40W55/57xx, 40E55xx) 102 W (KDL-40WE5xx)	132 W (KDL-37V55/56xx) 140 W (KDL-37W55/57xx)	89 W (KDL-32V55/56xx) 81 W (KDL-32W55/57xx, 32E55xx)
	u "Shop"/ "Vivid" modu	257 W	206 W (KDL-46V55/56xx) 221 W (KDL-46W55/57xx) 144 W (KDL-46WE5xx)	179 W (KDL-40V55/56xx) 172 W (KDL-40W55/57xx, 40E55xx) 122 W (KDL-40WE5xx)	169 W (KDL-37V55/56xx) 179 W (KDL-37W55/57xx)	109 W (KDL-32V55/56xx) 99 W (KDL-32W55/57xx, 32E55xx)
Potrošnja u pripravnom stanju*		0,17 W ili manje (17 W kad je "Quick Start" podešen na "On")				
Isporu eni pribor		Pogledajte "Provera isporu enog pribora" (str. 4).				
Dotadni pribor	Zidni nosa	SU-WL500				

Naziv modela	KDL-52V55/56xx	KDL-46V55/56xx, 46W55/57xx, 46WE5xx	KDL-40V55/56xx, 40W55/57xx, 40WE5xx, 40E55xx	KDL-37V55/56xx, 37W55/57xx	KDL-32V55/56xx, 32W55/57xx, 32E55xx
Dimenzije (približno) (š x v x d)					
sa postoljem	126,2 x 86,9 x 35,8 cm	112,3 x 77,1 x 33 cm (KDL-46V55/56xx) 112,3 x 77,2 x 33 cm (KDL-46W55/57xx, 46WE5xx)	98,7 x 68,4 x 30,3 cm (KDL-40V55/56xx) 98,7 x 68,6 x 30,3 cm (KDL-40W55/57xx, 40WE5xx) 101,6 x 68/66,3 (visoko/nisko) x 30,3 cm (KDL-40E55xx)	91,7 x 64,8 x 30,3 cm (KDL-37V55/56xx) 91,7 x 64,9 x 30,3 cm (KDL-37W55/57xx)	79,8 x 58,4 x 25,9 cm (KDL-32V55/56xx) 79,8 x 58,5 x 25,9 cm (KDL-32W55/57xx) 82,7 x 57,7/55,9 (visoko/nisko) x 25,9 cm (KDL-32E55xx)
bez postolja	126,2 x 82,2 x 11,5 cm	112,3 x 72,3 x 9,6 cm (KDL-46V55/56xx) 112,3 x 72,5 x 9,6 cm (KDL-46W55/57xx) 112,3 x 72,5 x 10,7 cm (KDL-46WE5xx)	98,7 x 63,6 x 9,3 cm (KDL-40V55/56xx) 98,7 x 63,8 x 9,3 cm (KDL-40W55/57xx) 98,7 x 63,8 x 10,4 cm (KDL-40WE5xx) 101,6 x 64,3 x 9,8 cm (KDL-40E55xx)	91,7 x 60 x 9,1 cm (KDL-37V55/56xx) 91,7 x 60,2 x 9,1 cm (KDL-37W55/57xx)	79,8 x 53,6 x 8,9 cm (KDL-32V55/56xx) 79,8 x 53,7 x 8,9 cm (KDL-32W55/57xx) 82,7 x 53,9 x 9,4 cm (KDL-32E55xx)
Masa (približno)					
sa postoljem	35 kg	27 kg (KDL-46V55/56xx) 27,5 kg (KDL-46W55/57xx, 46WE5xx)	20,5 kg (KDL-40V55/56xx, 40E55xx) 21 kg (KDL-40W55/57xx, 40WE5xx)	18 kg (KDL-37V55/56xx) 18,5 kg (KDL-37W55/57xx)	14,5 kg (KDL-32V55/56xx, 32E55xx) 15 kg (KDL-32W55/57xx)
bez postolja	30,5 kg	23,5 kg (KDL-46V55/56xx) 24 kg (KDL-46W55/57xx, 46WE5xx)	17,5 kg (KDL-40V55/56xx) 18 kg (KDL-40W55/57xx, 40WE5xx, 40E55xx)	15 kg (KDL-37V55/56xx) 15,5 kg (KDL-37W55/57xx)	12 kg (KDL-32V55/56xx) 12,5 kg (KDL-32W55/57xx, 32E55xx)

* U navedeno pripravno stanje TV pre e nakon dovršetka potrebnih internih postupaka.

Tehni ki podaci i dizajn podložni su promeni bez najave. Proizvo a ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Tablica ulaznih signala računara za  PC i HDMI IN 1, 2, 3, 4


Razlučivost						
Signali	Horizontalno (piksela)	x	Vertikalno (linija)	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Standard
VGA	640	x	480	31,5	60	VGA
	640	x	480	37,5	75	VESA
	720	x	400	31,5	70	VGA-T
SVGA	800	x	600	37,9	60	VESA smernice
	800	x	600	46,9	75	VESA
XGA	1024	x	768	48,4	60	VESA smernice
	1024	x	768	56,5	70	VESA
	1024	x	768	60	75	VESA
WXGA	1280	x	768	47,4	60	VESA
	1280	x	768	47,8	60	VESA
	1280	x	768	60,3	75	
	1360	x	768	47,7	60	VESA
SXGA	1280	x	1024	64	60	VESA
HDTV	1920	x	1080	67,5	60	CEA-861*

* Kad se vremensko podešenje za 1080p primenjuje na HDMI ulaz, smatra se se vremenskim podešenjem za video signal, a ne za PC signal. To utiče na podešenja menija "Video Settings" i "Screen". Za prikaz PC sadržaja podesite "Screen Format" na "Wide" i "Display Area" na "Full Pixel".




- PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
- PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.
- Za najbolji kvalitet slike savetujemo vam korišćenje signala iz gornje tablice uz 60 Hz vertikalne frekvencije (štampano podebljano).

U slušaju problema


Proverite trepće li indikator  (pripravno stanje) crveno.

Ukoliko treperi

Uključena je funkcija automatske dijagnostike.







- 1 Izmerite koliko puta indikator  (pripravno stanje) trepće izmeđusvakog prekida od dve sekunde.

Na primer, indikator zatreperi tri puta, prestane da treperi na dve sekunde, te zatreperi tri puta, itd.

- 2 Pritisnite  na uređaju kako biste ga isključili ili, odvezite mrežni kabl, te obavestite prodavca ili Sony servis o treptanju indikatora (broju treptaja).

Ukoliko ne treperi

- 1 Proverite opcije navedene u tablici ispod.
- 2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite ovaj uređaj u ovlašćeni servis na popravak.

Problem	Objašnjenje/Rešenje
Slika	
Nema slike (zatamnjen ekran) ni zvuka.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite povezivanje antene/kablovskog sistema.• Povežite uređaj na mrežno napajanje te pritisnite  na uređaju.• Ako svetli crveni indikator  (pripravno stanje), pritisnite taster I/.
Nema slike ni menija za opremu povezanu na Scart priključnicu.	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite taster  za prikaz liste povezane opreme, zatim odaberite željeni ulaz.• Proverite spoj izmeđuspoljne opreme i ovog uređaja.
Dvostruka slika ili pojava šuma (analogni mod)	<ul style="list-style-type: none">• Proverite povezivanje antene/kablovskog sistema.• Proverite lokaciju i usmerenje antene.
Na ekranu se prikazuje samo snežna slika ili šumovi (samo u analognom modu)	<ul style="list-style-type: none">• Proverite je li antena slomljena ili svena.• Proverite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne upotrebe, 1-2 g. na morskoj obali).
Šmetnje u slici ili zvuku tokom praćenja TV programa	<ul style="list-style-type: none">• Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste ostvarili bolji prijem (str. 42).
Mestimi na pojava crnih i/ili svetlih tačkica na ekranu	<ul style="list-style-type: none">• Slika ovog prijemnika sastoji se od tamnih/svetlih tačkica (piksela). Ova pojava nije kvar uređaja.
Obris slike su izobličeni	<ul style="list-style-type: none">• Odaberite "Standard" ili "Off" u "Motionflow" (str. 35) (osim za KDL-52V55/56xx, 46V55/56xx, 40V55/56xx, 37V55/56xx, 32V55/56xx).• Odaberite drugo podešenje za opciju "Film Mode" (str. 35).
Slika se ne prikazuje u boji	<ul style="list-style-type: none">• Odaberite "Reset" (str. 34).
Nema boje ili nepravilna boja pri gledanju signala  COMPONENT IN priključnica	<ul style="list-style-type: none">• Proverite jesu li  COMPONENT IN priključnice pravilno povezane sa pripadajućim priključnicama.

Problem	Objašnjenje/Rešenje
Na ekranu se ne prikazuje slika iz priključene opreme.	<ul style="list-style-type: none"> • Uključite povezanu opremu. • Proverite priključeni kabl. • Pritisnite taster \ominus za prikaz liste ulaza, zatim odaberite željeni ulaz. • Pravilno umetnite memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj u digitalni fotoaparata. • Koristite memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj za digitalni fotoaparata, koji su formatirani prema uputstvu priloženom uz digitalni fotoaparata. • Postupci nisu zagarantovani za sve USB uređaje. Takođe, postupci se razlikuju zavisno od funkcija USB uređaja i video zapisu koji se reprodukuju.
Ne možete odabrati povezane uređaje u meniju Home ili ne možete promeniti ulaz.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite priključeni kabl. • Podesite server koji se prikazivati u meniju Home (str. 31).
Zvuk	
Dobra slika, ali nema zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite taster \triangleleft +/- ili \otimes (isključivanje zvuka). • Proverite je li funkcija "Speaker" podešena na "TV Speaker" (str. 38). • Kod upotrebe HDMI ulaza sa Super Audio CD-om ili DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće omogućiti signal zvuka.
Kanali	
Ne može se odabrati željeni kanal	<ul style="list-style-type: none"> • Odaberite izmeđ digitalnog i analognog moda te odaberite željeni digitalni/analogni kanal.
Neki kanali su prazni	<ul style="list-style-type: none"> • Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se na TV uslugu. • Kanal služi samo za prenos podataka (bez slike i zvuka). • Obratite se pružaocu usluge za detalje o prenosu.
Digitalni kanal se ne prikazuje	<ul style="list-style-type: none"> • Obratite se lokalnom pružaocu usluga za informacije jesu li digitalni programi dostupni kod vas. • Nabavite antenu sa vertikalnim pojačanjem. • Bežite na komunikaciju.
Ku na mreža	
Rezultati dijagnostike povezivanja pokazuju nepravilnost.	<p>Proverite povezivanje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za LAN povezivanje koristite ravni kabl. • Proverite da li je kabl povezan vrstom. • Proverite spoj izmeđ u TV-a i routera. <p>Proverite podešenja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promenite IP adresu za DNS server ("Provera mrežne povezanosti" (str. 31)) pazite i na sledeće: <ul style="list-style-type: none"> – Obratite se pružaocu pristupa Internetu. – Navedite IP adresu routera ako ne znate DNS svog Internet operatora.
Nije moguće pronaći server, ne može se pristupiti listi i ne započinje reprodukcija.	<ul style="list-style-type: none"> • Nakon promene podešenja servera, isključite i uključite TV pritiskom tastera \uparrow na TV-u. • Izvedite "Server Diagnostics" (str. 31). <p>Kad koristite računalo kao server</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je računalo uključeno. Nemojte isključivati računalo tokom pristupa. • Ako je računalo instalirano sigurnosni softver, dopustite sva povezivanja sa spoljnih uređaja. Detalje potražite u uputstvu isporučenom sa sigurnosnim softverom. • Opterećenje računala može biti preveliko ili serverska aplikacija može postati nestabilna. Pokušajte sledeće: <ul style="list-style-type: none"> – Zaustavite serversku aplikaciju i restartajte je. – Restartajte računalo. – Pozatvarajte nepotrebne aplikacije na računalo. – Smanjite količinu sadržaja.

Problem	Objašnjenje/Rešenje
Promene na serveru se ne primenjuju ili se prikazani sadržaj razlikuje od sadržaja na serveru.	<ul style="list-style-type: none"> • Ponekad se promene ne primenjuju na menije na TV-u ak i ako se sadržaji dodaju i/ili izbrišu na serveru. U tom slučaju se vratite jednu nivo unazad i opet pokušajte da otvorite folder ili server.
Fotografije kao i audio i video datoteke se ne pojavljuju ili nisu prikazane ikone.	<p>Prethodna provera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li povezani ure aj podržava DLNA. • Postupci nisu zagarantovani za sve servere. Tako e, postupci se razlikuju zavisno od funkcija servera i trenutnog sadržaja. • Uklju ite povezani ure aj. <p>Proverite povezivanje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se možda odvezao LAN kabl i/ili kabl napajanja servera. <p>Proverite podešenja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je povezani ure aj registrovan pod "Server Display Settings" (str. 31). • Proverite da li je server pravilno konfigurisan. • Proverite je li odabrani ure aj povezan na mrežu te može li mu se pristupiti. • Ako je "IP Address Settings" u "Network" pod "Network Settings" podešeno na "DHCP (DNS automatic)" ili "DHCP (DNS manual)", TV-u može trebati neko vreme da prepozna ure aj ako nema DHCP servera. Izvedite "Server Diagnostics" (str. 31). <p>Proverite povezivanje</p>
TV nije mogu e prona i sa ure aja (upravlja kog ure aja) koji podržava renderiranje.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se možda odvezao LAN kabl i/ili kabl napajanja servera <p>Proverite podešenja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je aktiviran "Renderer Function" (str. 44). • Proverite da li je povezani ure aj registrovan pod "Renderer Access Control" (str. 44).
Pojavljuje se samo nekoliko ikona pod "Network" u meniju Home.	<ul style="list-style-type: none"> • To je normalno kad nije dostupan pristup Internetu. Možete pravilno koristiti tri predinstalirana Widgeta. Za upotrebu više Widgeta proverite je li se možda odvezao LAN kabl i/ili kabl napajanja routera/modema. (*)
Koristili ste registrovane Widgete, ali se sad u Widgetima ne pojavljuju neki sadržaji.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se možda odvezao LAN kabl i/ili kabl napajanja routera/modema. (*) • Možda server za tu vrstu Widget trenutno ne radi. Pokušajte da koristite taj Widget kasnije. (*) • (*) Možda server za tu vrstu Widget trenutno ne radi. Pokušajte da koristite taj Widget kasnije. (*) Ruter/modem treba da unapred podesite za povezivanje na Internet. Za podešenja routera/modema obratite se svom pružaocu Internet usluga.
Opšte	
TV se ne može uklju iti.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je prekida ENERGY SAVING SWITCH u položaj za uklju enje (str. 10) (samo KDL-46WE5/40WE5xx).
Izobli ena slika i/ili zvuk	<ul style="list-style-type: none"> • Odmaknite ure aj od izvora elektri nih smetnji, kao što su vozila, sušila za kosu i opti ki ure aji. • Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak izme u te opreme i ovog ure aja. • Proverite povezivanje antene/kablovskog sistema. • Odmaknite antenski/kablovski kabl od ostalih kablova.
Ovaj ure aj se automatski isklju uje (ure aj se isklju uje u pripravno stanje)	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite je li uklju en "Sleep Tajmer" ili potvrdite postavku "Duration" za "On Tajmer" (str. 33). • Proverite da li je aktiviran "Idle TV Standby" (str. 33). • Proverite da li je aktiviran "Presence Sensor" (str. 33). • Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV-om tokom 10 min, ure aj se automatski prebacuje u pripravno stanje.
Ure aj se automatski uklju uje	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite je li uklju en "On Tajmer" (str. 33).

Problem	Objašnjenje/Rešenje
Neki izvori signala se ne mogu odabrati.	<ul style="list-style-type: none"> • Odaberite "AV Preset" te isključite podešavanje "Skip" za izvor ulaznog signala (str. 39).
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Zamenite baterije.
U GUIDE Plus+ sistemu je prazna TV lista	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite povezivanje antene/kablovskog sistema. • Povezivanje i podešavanje je izvedeno pravilno, ali GUIDE Plus+ sistem nije bio povezan dovoljno dugo za prijem TV lista. Ostavite TV u "STANDBY" modu preko noći (24 sata) ili koristite "Manual Data Download" (str. 19). • Živite u državi/regiji gde GUIDE Plus+ sistem još nije dostupan. Proverite listu država kako biste videli da li je vaša regija podržana. http://www.europe.guideplus.com/
HDMI oprema ne prikazuje u "HDMI Device List".	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite imate li "Control for HDMI" kompatibilnu opremu.
Ne možete odabrati "Off" u "Control for HDMI".	<ul style="list-style-type: none"> • Ako je na ovaj uređaj povezana bilo kakva "Control for HDMI" kompatibilna audio oprema, ne možete odabrati "Off" u ovom meniju. Želite li prebaciti audio izlaz na zvučnike TV-a, odaberite "TV Speaker" u meniju "Speaker" (str. 38).
Nisu podešeni svi kanali kablovskog sistema.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite informacije o dostupnosti kablovske televizije na Internet stranici za korisničku podršku. http://support.sony-evrope.com/TV/DVBC/

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input

Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic

Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic

Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit

Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

CRNA GORA

TV Video Centar

Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar

Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis

Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Central and Southeast Europe Kft. Beograd

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com